





Mdi. Angie  
Motshikga, Tona  
ya Thuto ya  
Motheo



Ngk. Reginah Mhaule,  
Motlatša-Tona wa  
Thuto ya Motheo

Dipukutšomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mdi. Angie Motshikga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Ngk. Reginah Mhaule.



Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projekte ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tše Dithulaganyo tše go Diragatša tše Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašeleng a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšitše Kgoro go dira dipukutšomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahlé barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšhomiso ya dipukutšomo tše.

# MAIKARABELO A BAFSA BA AFRIKA BORWA

Tekano	Seriti sa botho	Bophelo
<p>Swara batho ka moka ka go lekana le ka tshwanelo. O se ke wa hlaola.</p> 	<p>Hlompha bohle. Bontšha go loka le go hlokomela.</p> 	<p>Dilo ka moka tše di phelago di bohlokwa. Swara dilo ka moka tše di phelago ka tlhompho.</p> 
Ba lapa	Thuto	Mošomo
<p>Godisa o be o hlompho batswadi ba gago. Bontšha go loka le go botega go balapa.</p> 	<p>Tsena sekolo, ithute o be o šome ka maatla. Latela melao ya sekolo.</p> 	<p>Thuša balapa ka mošomo wa ka gae. Bana ba se ke ba gapeletšwa go nyaka mošomo.</p> 
Tokologo le tšireletšo	Thoto	Bodumedi, go ba le tumelo le moakanyo
<p>O se ke wa gobatša, wa hlakiša goba wa tšošetša ba bangwe, gomme o se ke wa dumelela ba bangwe go dira bjalo. Rarolla go se kwane ka khutšo.</p> 	<p>Hlompha dithoto tše ba bangwe. O se ke wa senya thoto eibile o se ke wa utswa.</p> 	<p>Hlompha ditumelo le meakanyo ya ba bangwe.</p> 
Tšireletšo	Boagi	Tokelo ya go hlagliša maikutlo
<p>Hlokomeila lefase. O se ke wa senya meetse le mohlagase. Hlokomeila diphoofolo le dimela. Swara legae la geno le motse wa geno o hlwekile, o bolokegile.</p> 	<p>Eba moagi wa go loka, wa potego wa Afrika Borwa. Hlompha melao, gomme o kgonthiše gore ba bangwe ba dira bjalo.</p> 	<p>O se ke wa phatlalatša maaka le lehloyo. Kgonthiša gore batho ga ba rogiwe goba ba hlajba ka mantšu.</p> 



# Mphato 3



L e i e m e I a g a e

## KA SEPEDI



SEPEDI

Puku ya

I

# TLHAHLO YA BARUTIŠI

Šomiša puku ye gammogo le methopo ye mengwe ya gago, ge o dutše o hlabolla barutwana mabapi le dintilha tše di latelago tše di amago dingwalo:

- Tshwaro ya puku: Mokgwa wa maleba wa go swara puku le go e phetla.
- Sebopego sa puku: Letlakala la ka pele, letlakala la ka morago, leina la puku le lenaneo la diteng
- Ditaetšo: Go thoma go bala go tloga ka pele go ya ka morago, go tloga go la nngele go ya go la mmagoja le go tloga godimo go ya tlase.

## DIKELETŠO MABAPI LE GO RUTA

### Go theeletša le go bolela

Lebelela Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo (Sepedi Leleme la Gae), letlakala la 12. Beke ye nngwe le ye nngwe barutwana ba swanetše go bala goba go bolela dikanegelo, diretokošanatlhaletšo, direto le dikoša.

### Poledišano ka ga diswantšho

1. Hlahla barutwana ka:
  - Go hwetša le go boledišana ka ga dilo tše di lego mo diswantšhong (bogolo, sebopego, mmala le bontši)
  - Go hlatholla diswantšho ka go botšiša dipotšišo: mang, eng, kae, neng, ka lebaka la eng, go diregile eng pele, go diregile eng ka morago (ga fao)?
  - Go hlama kanegelo ya ka phapošing (botelele bo tla laolwa ke kgato ya gore kwešišo ya barutwana ke ye kaakang).
2. Dumelela morutwana gore a anegele mogwera wa gagwe ka ga kanegelo ya ka phapošing.
3. Efa barutwana mokgwa wa go ngwala kanegelo (CAPS Leleme la gae, Letl.12, go ngwala mmogo). Lemoša barutwana ka ga tšhomiso ya ditlhakakgolo, tlogelo ya dikgoba gare ga mantšu le maswaodikga ka dinako tšohle.
4. Dumelela barutwana gore ba bale le wena kanegelo ya ka phapošing.
5. Dira gore barutwana ba thalele goba ba dire sediko mo medumong, tlotlontšung goba dibopegong tše polelo tše di hwetšwago mo go kanegelo ye e kgethilwego ya beke yeo.

### Go bala

Lebelela Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo (Sepedi Leleme la Gae), letlakala la 12 go fihla go la 18, mabapi le dinyakwa tše nne tše go ruta go bala.

### Go ngwala

Lebelela Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo (Sepedi Leleme la Gae), letlakala la 18 go fihla go la 20, mabapi le mongwalo le magato a go ngwala. Ge kotara e fela, barutwana ba swanetše go tlogela go ngwala ka mongwalo wa mogatišo ba thome go ngwala ka mongwalelo wa mothikito. Dithuto tše go ruta mongwalo di swanetše ela šedi ya go ngwala ditlhakanyane le ditlhakakgolo le mokgwa wa go kopanya wa mongwalo wa wo mofsa wa mothikito. Barutwana ba swanetše go kgona go kopisa sengwalo se se gatišitšwego (mohlala: temana ya go tšwa ka pukung) go se ngwalolla ka mongwalo wa mothikito.

#### Hlokomela tše di latelago:

- Barutwana ba rata go ithuta dilo tše di fapanego. Go bohlokwa gore barutwana ba hlohleletšwe ka go bona, go kwa le ka go dira gore ba kgone go ithuta ka mokgwa wo o dirago gore ba kgone.
- Go ithuta go diragala ka mokgwa wa go bušeletša.
- Barutwana ba swanetše go itemogela go ithuta, ka fao ditiro di swanetše go ithutwa ka go boeletšwa pele ba ka di ngwala, mohlala:

**Sebopego sa lefoko:** Efa barutwana sebaka sa go hlama mantšu ka go šomiša dikarata tše ditlhaka (maletere).

**Tekatthaloganyo:** Barutwana ba swanetše go feleletša dikarabo tše bona ka go di bolela dihlopheng tše bona pele ba ka di feleletša ka go di ngwala. Moetaele wa sehlopha o botšiša dipotšišo ge maloko a sehlopha a le gare a nyaka dikarabo tše dipotšišo.

**Go kgetha mantšu a go feleletša mafoko:** Efa dihlopheng mesetwana ya mafoko ao a sego a felela le dikarata tše mantšu. Barutwana ba feleletša mafoko ka go bea dikarata tše mantšu mafelong a maleba.




**Go nyalanya mantšu le diswantšho:** Godiša lephephe gore le be bogolo bja A3. Barutwana ba bea maswao dikarabong tše maleba.

**Go nyalanya dikarolo tše pedi tše mafoko:** Mo dihlopheng tše bona barutwana ba nyalanya dikarolo tše mafoko.

**Go ngwala athekele ya kuranta ye e lego ya gago:** Dira gore barutwana ba ngwale athekele ya bona ya ka phapoši yeo e tla latelwago ke athekelle ya sehlopha pele yo mongwe le yo mongwe ka ngwala ya gagwe.

**Dipukuntšu:** Šomiša dipukuntšu tšatši ka tšatši. Mabokgoni a barutwana a tla ya le boemo bja bothata bja ditiro. Go ka nyakega gore ba fiwe matlakala ao ba tla lebelelago go ona.

**Hlokomela:** Ka nako ya ditiro tše sehlopha, efa moetaele wa sehlopha sete ya dikarabo gore a kgone go hlahla maloko a sehlopha ka mokgwa wa maleba.



D  
i  
t  
e  
n  
g

## Morero wa 1: Go ba le sekolo



### 1 Bjale re Mphatong wa 3 2

Go bolela: Šomiša dithuši tša go bonwa go akanya seo kanegelo e bolelago ka sona

Go bala: Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)

Thutišo ya tekatlhaologanyo

Šupa dintilha tše bohlokwa go seo se badilwego.

Medumo: Medumo ya ditumanoši le ditumammogo aa, tl, th, ts, ng.

Go ngwala mafoko ka dipukung tša go ngwalela ka go Šomiša mantšu ao a tšwago lepokising la mantšu.

Go bala: Mantšu a tlwaelo

### 2 Ke boetše sekolong 4

Go bolela: Bolela le mogwera wa gago ka ga dipapadi le meraloko ye o e ratago.

Tšomisopolelo: Tatelano ya alfabete, mainaina

Go ngwala: Šomiša mantšu a a filwego go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Ngwala tshedimošo ka ga wena mo fomong.

Ngwala mafoko ka ga seo o se ratago, le gore bagwera ba gago ke bomang.

Tšomisopolelo: Dira sediko go mainaina ao a swanetšego go thoma ka ditlhakakgolo.

Go ngwala: Hlama phoustara.

### 3 Ke letšatši la matswalo a morutiši 6

Go bala le tekatlhaologanyo: Go swana le lephephetšomo la 1.

Tšomisopolelo: Go hlopha maina go ya ka dihlogo tša batho, lefelo goba selo.

Medumo: tš, t, kh, ng, ai, ei, d

### 4 Sephiri sa ka sa letšatši la matswalo 8

Go ngwala: Direla motho yo bohlokwa go wena karata ya matswalo a gagwe.

Go bala: Bala pukutšatši ya Piet ka ga kganyogo ya gagwe ya letšatši la matswalo a gagwe.

Go ngwala: Ngwala kganyogo ya gago ya letšatši la matswalo ka go pukutšatši ya gagwe.

Lapologa: Ngwala maina a bagwera ba gago dikgweding tše di lego tša matswalo a bona.



### 5 Letšatši la Dipapadi 10

Go bolela: Šomiša dithuši tša go bonwa go akanya seo Kanegelo e bolelago ka sona.

Go bala: Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)

Medumo: mm, d, ll, rw, ny, p

Tšomisopolelo: Arola mantšu ka dinoko

Go ngwala: Šomiša mantšu a a filwego go ngwala mafoko

Tekatlhaologanyo: Ngwala lenaneo la mešomo yeo e tsebišwago ka go kanegelo.

### 6 Letšatši la boithabišo sekolong 12

Go bolela: Botšiša bagwera ba gago ka ga dipapadi tša bona tša mmamoratwa. Di ngwale mo lenaneong.

Tšomisopolelo: Tatelano ya alfabete

Tšomisopolelo: Mainagokwa (Dipalo tša mantšu)

Go ngwala: Ngwala ka ga papadi ya mamoratwa.

Go ngwala: Hlama phoustara ya go kwalakwatša Letšatši la Dipapadi.

### 7 Pula e na ka Letšatši la Dipapadi 14

Go bala: Go swana le lephephetšomo la 1

Tšomisopolelo: Tlogelo (go dira mantšu a makopana)

Medumo: ile, ny, ng, b, ee

### 8 Ka morago ga Letšatši la Dipapadi 16

Go bolela: Ekišang se se diragetšego ka Letšatši la Dipapadi

Tšomisopolelo: Ngwala mafoko ka poleloseboledi.

Šomiša mmepe wa monagano go rulaganya.

### 9 Leobo la sekolo le a swa 18

Go bala ka go hlakanelwa: Go swana le lephephetšomo la 1.

Tšomisopolelo: Lekgokedi le mašala (dira sediko go mantšu ao a laetšago go feta motho o tee)

Medumo: nkg, ng, leo, kg, mm

### 10 Tšhireletšo ya mollo 20

Go ngwala: Nomora diswantšho go laetša tatelano ya maleba

Go ngwala: Ngwala ka ga seswantšho se sengwe le se

## Kotara 1: Dibeke 1–4



sengwe

Tšomisopolelo: Ngwala

maswaodikga mo mafokong

Tšomisopolelo: Mainaina, Šomiša

maina mo mafokong

Lapologa: Thuša borasetimamollo gore ba sepele ka tsela ya maleba.

### 11 Letšatši la bokgobapuku 22

Go bala le Tekatlhaologanyo: Go swana le lephephetšomo la 1.

Medumo: Dira sediko mantšung a a nago le modumo wo kg, mo kanegelong.

Tšomisopolelo: JKopanya dikarolo tše pedi tša mafoko go hlama mafokofokwana, o Šomiša Iekopanyi "ka gobane" (go bontša lebaka le sephetho).

Medumo: tš, f, kh, gw



### 12 Go bala dipuku 24

Ngwala tshekatsheko ya puku

Hwetša mantšu a go ba le morumotshwano

Go bolela: Thala maswao gomme o hlalošetše mogwera wa gago leswao la gago.

### 13 Dilo tše re di ratago 26

Go bala le Tekatlhaologanyo: Motswako

Medumo: iša, long, tša, ana, iph

Ditiro tša boithabišo tša kgethontši.

### 14 Ke mang a ratago eng? 28

Go ngwala: Go rerisana le bagwera gomme wa ngwala lenaneong.

Ngwala motswako wa gago.

Tšomisopolelo: Go kopanya mafoko – Sediri le tiro.

### 15 Moeng wa go makatša sekolong sa rena 30

Ekišang seo se diragetšego mabapi le pudi ye e tliego sekolong


Medumo: tš, nga, pu, ph, ona

### 16 Pudi ya sekolo 32

Go ngwala: Nomora diswantšho go ya ka tatelano ya maleba ye e lego mo kanegelong.

Ngwala lefoko la go amana le seswantšho se sengwe le se sengwe. Ngwala puku ya dikanegelo o Šomiša thempleiti ye e segilwego. Kanegelo e swanetše go ba le mathomo, mmele le mafelelo.

# Bjale re Mphatong wa 3



Re thabetše go ba ka go Mphato wa 3.

"Ke thabile ka gobane ke ya go ba morutiši wa lena," a realo Mohumagadi Makwela.

"Ke a tseba gore le tlile go šoma ka maatla mo Mphatong wa 3," a realo.

"Go na le bana ba babedi ba bafsa. Ke Phuki le Lebo," a realo.

Lebo o sepela ka wilitšhere.

Re swanetše go mo thuša go sepela mo sekolong.





## Letšatšikgwedi:

Phapoši e hlwekile ke ye botse.

Go na le phoustara mo lebotong go re gopotša go  
swara sekolo se hlwekile.



Tlotlontšu

Bala mantšu o theeletše medumo.

Šomiša mantšu a 5 qo nqwala mafoko ka pukunq ya qaquo ya qo nqwalela.



maatla	tlile	haba	tseba	mphatong
maaka	tlaba	habile	tsela	sekolong
maano	tlala	habetše	botse	thabeng



## A re nqwaleng

Araba dipotšišo tše. Lentšu la mathomo le thome ka **tlhakakqolo**.

Se lebale qo nqwala **khutlo** mafelelong a lefoko.

## Na ba Mphatong ofe bjale?

Bq mo

Ke mang yo a tlagó sekolong ka wilitšhere?

Ke ka lebaka la eng go na le phoustara ye kgolo mo lebotong?

# Go ba qopotša

Na bana ba babedi ba bafsa ke bomang?

Ke le

## 2 Ke boetše sekolong



A re direng

Bolela le mogwera wa gago ka ga  
dipapadi tše o di ratago.



A re ngwaleng

Ngwala maina a bagwera ba gago ba bane  
go ya ka tatelano ya alfabete.



I		3	
2		4	



Tlotlontšu

Dira sediko go mantšu ao a swanetšego go thoma ka  
tlhakakgolo. Nyaka mantšu ao e lego maina a batho, mafelo,  
matšatši goba dikgwedi. O diretšwe mohlala.

Maina



dikausu

moranang

dieta

durban

mohumagadi

tholo

lebo

ati

lebopo

morutiši

ntlo

lamorena

pherekgong

motse-kapa

pese

paesekela



Ngwala karata o bolele ka wena.

A re ngwaleng



Leina la ka ke \_\_\_\_\_.

Ke mo Mphatong wa \_\_\_\_\_ . Ke na le mengwaga ye \_\_\_\_\_ .

Leina la mogwera wa ka ke \_\_\_\_\_ .

Papadi ye ke e ratago ke \_\_\_\_\_ .

Puku ye ke e ratago ke \_\_\_\_\_ .



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a 2 ka wena. Ngwala ka se o se ratago le gore bagwera ba gago ke bomang.



Lapologa

Lebelela phoustara ye e lego mabapi le go swara sekolo se hlwekile. Botša mogwera wa gago qore phoustara e re re dire eng. Oketša ka mafoko ao a bolelago ka ga go se lahlele ditlakala mo gongwe le mo gongwe.  
Diriša setšheladitlakala.



Mantšu a  
tlwaelo  
šoma  
thuša  
bana



O se ke wa ba khunkhwane  
ya ditlakala.  
Eba khunkhwane ye e  
hlwekilego.



Swara sekolo sa lena se hlwekile.

Topa dipampiri.

Diriša setšheladitlakala.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

### 3 Ke letšatši la matswalo a morutiši



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Lehono ke letšatši la matswalo a morutiši wa rena. Go be go na le dikerese tše dintši mo khekheng ya gagwe.

Morago ga gore mohumagadi Makwela a time dikerese, re ile ra opela koša ye bose ya letšatši la matswalo gomme ka moka ra ja khekhe.

Re mo file seswantšho sa nonyana e kotame mohlareng.

Ka morago rena ka moka re ile ra ngwala maina a rena mo khalentareng ya letšatši la matswalo.

Letšatši la matswalo a Boati le ka Hlakola. Letšatši la matswalo a Mogoroši le ka Mosegamanye. La Lebo le ka Mopitlo.





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Araba dipotššo tše. Lentšu la mathomo le thome ka tlhakagolo. Se lebale go ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

Ke mang yo e lego letšatši la matswalo a gagwe lehono?



Ke mang a bego a keteka letšatši la matswalo a gagwe ka Lehlabula?

Na Boati o tla kgon a go ba le moletlo wa go rutha ka letšatši la matswalo a gagwe? Efa lebaka.



Tlotlontšu

Bala mantšu o theeletše medumo.

Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

letšatši	tima	khekhe	khekheng	maina	dula
letšema	tuka	khalentara	mohlareng	leino	duma
bontši	tala	khudu	sekolong	leihlo	duba



A re ngwaleng

Ngwala maina a mo dikarateng tša maleba.

setulo

pene

Motse - Kapa

Lebo

seeta

Belabela

Sekolo

Lolo

Polokwane

MOTHO

LEFELO


SELO

# Sephiri sa ka sa letšatši la matswalo



A re direng

Direla yo mongwe yo o mo ratago karata ya letšatši la matswalo. Ngwala molaetša wo mobose ka pele mo karateng. O ngwale ka godimo ga seswantšho. Ka morago ngwala molaetša wo mobose wa letšatši la matswalo ka mo gare ga karata.



A re baleng

Bala pukutšatši ya Tumišo. Bolela le mogwera wa gago ka ga sephiri sa Tumišo mabapi le letšatši la gagwe la matswalo.



Pukutšatši ye e rategago

21 Hlakola 2015

Ge ke fetša mengwaga ye robedi kgwedi ye e tlago, ke duma go hwetša mpho ye botse ya letšatši la matswalo. Ga ke nyake dibapadišwa. Ga ke nyake selo. Ke nyaka gore tate a tle gae gore a tle a nkiše go yo bona papadi ya kgwele ya maoto.





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala seo o dumago go se hwetša ka letšatši la matswalo.

Pukutšatši ye e rategago

Letšatšikgwedi

Mantšu a  
tlwaelo  
kganyogela  
seswai  
matswalo



Lapologa

Ngwala maina a bagwera ba gago ka moka mo kgwedding ye  
e nago le matšatši a bona a matswalo.



## KHALENTABA YA LETŠATŠI LA MATSWALO

Pherekong

Dibokwane

Hlakola

Moranang

Mopitlo

Mosegamanye

Phupu

Phato

Lewedi

Diphalane

Dibatsela

Manthole




# Letšatši la Dipapadi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

"Ka moka re swanetše go thuša go beakanyetša Letšatši la Dipapadi," morutiši o ile a re botša.

Lebo a re "Ke tla dira phoustara go botša batho ka ga Letšatši la Dipapadi."

"Ke tla dira dithuthupe gore ke di rekiše," a realo Mogoroši.

"Ke tla thuša Mogoroši go tsenya dithuthupe ka mekotlaneng," a realo Boati.

"Ke tla rulaganya dikoša tše re tla di opelago," a realo Oratilwe.

"Ke tla ema kua ba fetšago gona gore ke bone yo  
a fenyago," a realo Tumišo.

"Nna ke tla ema kua hekeng go bontšha bomma  
le botate fao ba swanetšego go ya gona,"  
a realo Motswaledi.





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Kgaoganya mantšu a, go ya  
ka dinoko.

ka pele

ka gare

ka ntle

ka morago

magare ga

ka tlase

Letlema

Bjale a ngwale go ya ka tatelano ya alfabete.

1		4	
2		5	
3		6	



Tlotlontšu

Bala mantšu o theeletše medumo.



Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

mme	dira	mollo	dirwa	tsenya	pele
mmele	dila	selllo	rekwa	benya	pala
mmepe	diša	lla	rokwa	senya	pene



A re ngwaleng

Lebelela lenaneo la ditiro tše di swanetše go dirwa. Ngwala motho yo a tla  
dirago tiro ye nngwe le ye nngwe. Bolela gore na tiro e swanetše go dirwa  
pele ga Letšatši la Dipapadi goba ka Letšatši la Dipapadi.

Na ke tiro mang?	Na ke mang yo a tla e dirago?	Na e swanetše go dirwa pele ga Letšatši la Dipapadi goba ka Letšatši la Dipapadi?
Dira phoustara.	Lebo	Pele ga
Dira dithuthupe go rekisa.		
Tsenya dithuthupe ka mekotlaneng.		
Ema mothalong wa phenyo go bona gore ke mang yo a fenyago.		

## 6 Letšatši la boithabišo sekolong



A re direng

Botšiša bagwera ba bararo gore ke papadi efe ye ba e ratago.  
Ngwala maina a bona. Kgauswi le leina ngwala papadi yeo motho a e ratago.

Leina	Thati			
Papadi ye e rategago	Kgwele ya diatla			



A re ngwaleng

Nomora seholpha se sengwe le se sengwe sa mantšu  
go bontšha tatelano ya maleba ya alfabete.



I	rata	
3	ruta	
2	rola	

	huma
	hempe
	hira

	rera
	roka
	rema



A re ngwaleng

Dira dipalo tše tša mantšu.



phapoši	+	borutelo	=	phapošiborutelo
sefata	+	naga	=	
bohlaba	+	tšatši	=	
tsela	+	pedi	=	



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo ka papadi  
ye o e ratago.



Mantšu a  
tlwaelo

ka  
pele  
kae



Lapologa

Thuša Lebo go dira phoustara ka ga Letšatši la Dipapadi. Ngwala leina la sekolo sa lena. Thala diswantšho mo phoustareng go bontšha gore go tla direga eng ka Letšatši la Dipapadi. Tlaleletša ka tshedimošo ye nngwe yeo e sego gona. Ge o feditše, bontšha mogwera wa gago phoustara ya gago.



## LETŠATŠI LA DIPAPADI



Sekolo

Ithabiše mo sekolong ka Mokibelo wa la 5 Hlakola 2010

Nako ya go thoma ke iri ya 10



# Pula e na ka Letšatši la Dipapadi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Yo mongwe le yo mongwe o be a thabile kua  
dipapading tša sekolo. Go be go le borutho, go na  
le letšatši, e le letšatši la selemo. Bomme le botate  
ba be ba opela. Re be re kitima ebile re fenya. Yo mongwe  
le yo mongwe o be a thabile kudu ka letšatši le.

Ka bonako pula ya thoma go na. Magadima a be a bekenya.  
Pula e be e ena ka maatla kudu. Re be re kolobile ebile re  
ekwa phefo. Marokgwana a ren a go kitima a be a rotha meetse.  
Go tonya kudu. Phefo e be e foka gomme ya ba ya gagola diphoustara tša ren a.  
Re ile ra tšhabela ka diphapošing ra leta gore pula e khule. Pula e rile go khula ka  
moka ra ya gae.





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Mantšu a ka mapokisaneng ao a lego ka go la nngèle ke a makopana a go emela a matelele ao a lego ko go lepokisaneng la mmagoja. Thala mothalo go nyalanya mantšu.

ina
tšatši
eto
eta

seeta
leina
letšatši
leeto



Tlotlontšu

Bala mantšu o theeletše medumo.

Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



thabile	f恒ya	dipapading	borutho	meetse
kolobile	t恒nyya	diphapošing	borotho	leeba
ralokile	tonya	dikolong	batho	leeto



A re ngwaleng

Araba dipotšišo. Lentšu la mathomo le thome ka tlhakakgolo.

Se lebale go ngwala khutlo mafelelong a lefoko.



Ke eng seo se emišitšego Letšatši la Dipapadi?

Na batho ba ile ba tšhabela kae?

Na o nagana gore ba ile ba theeletša pego ya boso? Ke ka lebaka la eng o realo?

Efa kanegelo ye hlogo.

## 8 Ka morago ga Letšatši la Dipapadi



A re direng

Ekiša seo se bego  
se direga ka Letšatši la  
Dipapadi ge pula e be e  
thoma go na.



A re ngwaleng

Bjale ngwala seo ba se bolelagoo, o diriša maswao a polelo a maleba.



Pula e thoma  
go na.

Lili o ile a re, "Pula e thoma go na."



Ke dikologa  
ka pela.

Tumišo o ile a re,

"  
".

Thati o ile a re,

"  
".

Ke rata go raloka  
kgwele ya  
matsogo.



Namela ditepisi  
tša phapoši.

Morutisi o ile a re,

"  
".



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a 3 ka ga se se diragetšego ka Letšatši la Dipapadi.

Mantšu a  
tlwaelo

fiša  
foka  
khula  
tšatši



Lapologa

Thuša go rulaganya Letšatši la Dipapadi. Ngwala dikakanyo tša gago ka lepokising le lengwe le le lengwe la mmepe wa monagano.



Lebelo la lehwana le lee  
\* gopola:  
- mae ao a apeilwego  
- mahwana

Letšatšikgwedi:  
Nako:

Gopola

Go dirwe eng ge  
pula e ka na?

Go jewa eng?

Ke mang yo a ka thušago?



## 9 Leobo la sekolo le a swa




A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng



Lehono ge re be re le ka phapošing  
re ile ra nkgelwa ke muši.


Mpša ya rena, Kolo, ya thoma go  
nkgelela.

Go be go nkga eng?



Re ile ra swanelo go ema mmogo ka  
go latelana ka fase ga mehlare.

Ka morago re ile ra bona leobo le e  
swa. Re be re tšhogile. Morutiši o ile  
a leletša 10177.



Borasetimamollo ba ba tshelelagoo  
ba ile ba tla go tima mollo. Ba be ba  
swere mapanta a magolo le dilepe  
ebile ba apere digakiši.



Ba tlide ka lori ye khubedu ya mollo  
ye e phadimago.

Ba ile ba diriša lethopo le lekoto  
gomme ba tima mollo. Leobo la rena  
la šireletšwa.



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Dira sediko go mantšu ao a laetšago bontši.

## Mašalašala



nna	rena	ba	bona	yena
gago	lena	yona	tšona	



Kgetha gomme o dire sediko go lentšu la maleba.

A re ngwaleng

Amo	o a	ba	kitima.
-----	-----	----	---------

Lerato	o a	ba	raloka.
--------	-----	----	---------

Bana	o	ba	kua sekolong.
------	---	----	---------------

Lolo	ke	ba	mofenyi.
------	----	----	----------

Lolo	o	ba	bala puku.
------	---	----	------------

Bana	o	ba	kua dipapading.
------	---	----	-----------------



Tlotlontšu

Bala mantšu o theeletše medumo.

Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



nkga	mang	leobo	kgona	mmogo
nkgona	mong	leoto	kgopa	mma
nkgoma	lenong	leokodi	kgoši	mmele



A re ngwaleng

Araba dipotšišo tše. Lentšu la mathomo le thome ka tlhakakgolo.

Se lebale go ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

Ke eng seo se bego se eswa?

Ke

Ke borasetimamollo ba bakae bao ba bego ba tlile go tima mollo?

Ke ka lebaka la eng morutišigadi Makwela a re bana ba swanetše go ema ka go latelana ka fase ga mohlare?

Ka gobane



Na nomoro ya mogala ya borasetimamollo ke eng?







# Tširelešo ya mollo



A re direng

Nomora diswantšho tše go laetša tatelano ya maleba.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko le tee ka seswantšho se sengwe le se sengwe.





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala ka maswaodikga a maleba.

Ngwala leswao la potšišo ? goba leswao la tlabego ! goba khutlo .

Thuša leobo le a swa	!
Borasetimamollo ba dinatla ba tshela ba ile ba tima mollo	
Na ba ile ba tima mollo bjang	
Na mollo o gokae	
Na mollo o tukile nako mang	

Mantšu a  
tlwaelo

kgona  
lehono  
mmogo



Tlotlontšu

Thalela mantšu ao a swanetšego go thoma ka **tlhakakgolo**.

Šomiša mantšu a 5 go ngwala mañoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Maina




phuki	mogoroši	pherekong	katse	lewedi
motse - kapa	tumišo	mošupologo	bapala	laboraro
segwagwa	mpumalanga	umthathha	gauteng	fiša
lebo	lolo	pene	rula	phensele



Lapologa

Thuša borasetimamollo go fihla dintlong tše: ye khubedu, ye talamorogo le ye serolwane.



# Letšatši la bokgobapuku



Lehono re ile ra ya kua bokgobapuku ka morago ga sekolo.

Re ile ra kgorometša Lebo ka wilitšhere ya gagwe ya maotwana.

E be e le boima go kgorometšwa.

Go be go na le dipuku tše dintši ka bokgobapukung.

Ke ile ka rata puku yeo e lego ka ga pere. E be e le pere ya go swana e le noši.

E be e kgonà go fofa. Mogoroši o ile a tšeа puku ye e lego mabapi le go paka khekhe.

O rata go paka.

Rati o ile a re ke yo mokopana kudu go ka fihlelela raka ye e  
lego kua godimo.

Kolo e ile ya dula ka ntle ga bokgobapuku.

E be e sa dumelwelwa go tsena ka bokgobapuku.

Kolo ya batho! Dimpša ga se tše dumelwelwa.





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Nyalanya mantšu ao a lego ka go la nngele le ao a lego  
ka go la la go ja, go bopa lefoko.



Ga se a ya sekolong ka gobane

Ke apere jeresi ka gobane

Ke tšere samporele ka gobane

Ke ralokile kua ka gobane.

go be go tonya.

go be go bonala eke pula  
e tla na.

o be a lwala.

go be go tonya.



Tlotlontšu

Bala mantšu o theeletše medumo.


Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

laetša	fofa	khekhe	gagwe
letšatši	folā	khudu	logwa
kgorometša	fepa	khutšo	ragwa



A re ngwaleng

Araba dipotšišo. Se lebale go ngwala khutlo mafelelong a lefoko.



Ke ka lebaka la eng Boati a be a swere bothata go kgorometša wilitšhere?

Ka gobane e

Ke ka lebaka la eng Rati a be a palelwa ke go fihlelela raka ye e lego kua godimo?


Ka gobane ke

Ke ka lebaka la eng Mogoroši a tšere puku ya metswako?

Ka gobane o

Ke ka lebaka la eng Kolo e ile ya dula ka ntle?

Ka gobane



Ngwala mafoko a 3 gomme o bolele gore ke eng  
seo o se ratilego ka ga puku yeo.






Letšatšikgwedi:



### A re ngwaleng

opela	rata
tsenya	bolela
gata	noša
tloša	tonya



Nyalanya mantšu ao a lego ka lepokising le leserolane le  
ao a lego ka go le letalalerata a go ruma ka go swana.

fepa	wena
bala	bopa
loga	bela
yena	noga



Mantšu a  
tlwaelo  
**dintši  
fofa  
ntle  
pere**



### Lapologa

Thala maswao a se sengwe le se sengwe se se latelago, ka morago o  
hlalošetše mogwera wa gago ka maswao a gago.



Dimpša ga di a dumelelwa.



Diyalemoya ga di a dumelelwa.



Dillathekeng ga di a dumelelwa.



Dipudi ga di a dumelelwa.

# Dilo tše re di ratago



A re boleleng

Lebelela diswantšho  
gomme o bolele ka  
seo o se bonago.



Thati o laetša bana gore dithuthupe di dirwa bjang.



A re baleng

## Modiri wa dithuthupe

Se o se hlokago

Mahwana a 2 a oli

Seripagare sa komiki sa dithuthupe  
Letswai

Se o swanetšego go se dira

Tshela oli ka pitšeng.

Tshela dithuthupe ka pitšeng.

Bea pitša mo setofong sa go fiša. Hlokomela gore o se ke wa iphiša.

Theeletša ge dithuthupe di thuthupa.

Ge di feditše go thuthupa, bula pitša.

Tima setofo.

Tshela dithuthupe ka sekotlelong gomme o di noke ka letsuai.

Fefera dithuthupe.

Eja gomme o ipshine.





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Nyaka gomme o dire sediko go karabo ya maleba.



Na o hloka oli ye kaakang?

- |   |                  |
|---|------------------|
| A | Lehwana le tee   |
| B | Mahwana a mabedi |
| C | Mahwana a mararo |

Na o hloka eng gape?

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| A | Dithuthupe            |
| B | Dithuthupe le letswai |
| C | Panana                |

Na ke ka lebaka la eng o swanetše go hlokomela ge o dira dithuthupe?

Na o tla tseba bjang gore dithuthupe di budule?



Tlotlontšu

Bala mantšu o theeletše medumo.

Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.


f iša	sekotlelong	pitša	lehwana	iphiša
diša	lebotlelong	gotša	pitšana	iphepa
tl iša	letlalong	botša	pešana	iphediša



A re ngwaleng

Na tatso ya tšona e bjang?

Nyaka gomme o dire sediko go karabo ya maleba.



A	swikiri
B	bohla
C	baba
D	letswai

A	swikiri
B	bohla
C	baba
D	letswai

A	swikiri
B	bohla
C	baba
D	letswai

A	swikiri
B	bohla
C	baba
D	letswai



Leina la	Na letšatši la beke leo o le ratago ke lefe?	Na papadi yeo o e ratago ke efe?	Na puku yeo e ratago ke efe?
Ka			
Mogwera wa ka			
Mogwera wa ka			



A re ngwaleng

Thala mothala wa go kopanya lefoko le le lego ka lepokising le letalalerata le lefoko le le lego ka lepokising le le serolane.



Go be go bonala eke pula e tla na.

Ke ile ka leletša borasetimamollo.

Go be go bonala eke go tlo tonya.

Ke ile ka jeresi sekolong.

Ke be ke eya go bapala kgwele ya maoto.

Ke ile ka yo nyaka llere.

Pese e be e eswa.

Ke ile ka sega borotho.

Katse e be e le mohlareng gomme e palelwa ke go fologa.

Ke ile ka samporele sekolong.

Ke be ke nyaka go dira sangwetše.

Ke dirile karata ya letšatši la matswalo.

E be e le letšatši la matswalo a mogwera wa ka.

Ke lokišitše legora.

Pudi e tsene ka phahla ye e lego legoreng.


Ke ile ka dikhokho tša ka sekolong.



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng



Ngwala dilo tše o di ratago. Botšša bagwera  
ba babedi ka ga dilo tše ba di ratago.

Na sejo se o se  
ratago ke sefe?

Na lenaneo la radio  
goba la thelebišene leo o  
le ratago ke lefe?

Motho yo ke mo  
ratago.

Mantšu a  
tlwaelo  
fefera  
noka  
thuthupa



Ngwala motswako wa gago.

Lapologa

Motswako wa \_\_\_\_\_



Se ke se hlokago \_\_\_\_\_

Se ke swanetšego go se dira \_\_\_\_\_





A re boleleng



A re baleng

## MATSENO A KANEKOLO

Re be re šoma ka phapošing lehono.  
Ge re dutše re bala le go ngwala ka  
dipukung tša rena Reabetšwe a re  
dijo tša gagwe tša letena di utswitšwe  
eupša ga se ra bona motho a tsena ka  
phapošing.

## MMELE WA KANEKOLO

Ka morago Tumišo a re puku ya gagwe  
e gagotšwe le ge re se ra bona motho a  
swara puku ya gagwe.

Moragonyana re ile ra lemoga gore  
ngatana ya matšoba ya morutišigadi  
ga e gona. Re ile ra makala gore go  
diragetše eng ka yona.

Ka morago re ile ra bona gore ke mang  
yo a dirilego bjalo.

Ka gobane legora le be le senyegile, pudi  
e ile ya tsena ka sekolong. E be e swerwe  
ke tlala ka fao ya thoma go ja se sengwe  
le se sengwe se e se hwetšago.

## MAFELELO A KANEKOLO

Ka mahlatse mpša, Kolo, e ile ya e  
kitimiša. Ya e rakediša sebaka sa go feta  
1 km. Ka morago ga fao, rena ka moka re  
ile ra thuša go lokiša legora la sekolo.



Letšatšikgwedi:



A re direng

Ekiša kanegelo ye ya pudi ge e tsena ka sekolong.



Tlotlontšu

Bala mantšu o theeletše medumo.

Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



ngatana	pudi	matšoba	bona	phapoši
ngame	pula	letšema	gona	phefo
ngaka	puno	letšepe	tšona	phakiša



A re ngwaleng

Araba dipotšišo tše. Lentšu la mathomo le thome ka tlhakakgolo.  
Se lebale go ngwala khutlo mafelelong a lefoko.



Bolela dilo tše tharo tše pudi e di jelego.

1.

2.

3.

Na pudi e tsene bjang ka sekolong?

Ke eng yeo e ilego ya rakediša pudi?



Akanya ka hlogo ya maleba ya kanegelo ye, gomme o e ngwale mo.



A re ngwaleng

Nomora diswantšho tše ka tatelano.

Ngwala lefoko go hlaloša seswantšho se sengwe le se sengwe.



Handwriting practice lines for the sentence "Ngwala kanegelo ya gago mo pampišaneng. Kanegelo e swanetše go ba le matseno, mmele le mafelelo."



Lapologa

Ngwala kanegelo ya gago mo pampišaneng. Kanegelo e swanetše go ba le matseno, mmele le mafelelo.

Kgopela mogwera wa gago go go thuša go e beakanya. Bjale o ile go itirela puku ya gago. Seg a letlakala le le latekago la puku ye. Seg a mo godimo ga methalo ya marontho. Mena letlakala mo methalong. Ngwala leina la puku letlakaleng la ka nt le. Ngwala leina la gago ka tlase ga leina la puku ka gobane ke wena mongwadi wa kanegelo. Thala seswantšho letlakaleng la ka nt le. Bjale ngwala kanegelo ya gago ka gare ga puku.




## LETLAKALA LA KA MORAGO



### KA GA MONGWADI

Ngwala leina la gago.



Mengwaga ya gago.

Mo o dulago gona.

8

## LETLAKALA THALA SESWANTSHO MO

Ngwala leina la puku mo.



KGATO YA 2. Mena mo matbalong va morantho

KGATO YA 3. Siempa mo lehiakoreng

Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la gago (o mongwadi).

1



KGATO YA 4. Sien mo go met halengat hwi li morano gg ga steipola nkuu ip gago

KGATO YA 1. maha mo met halengat wa siemant ho

5

4

Ngwala mmale wa kanegelelo ya gagao mo le mo letlakaleng

Ngwala mmale wa kanegelelo ya gagao letlakaleng



Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la puku mo.




Ngwala leina la puku mo.



Ngwala mmele wa kanegelo ya gago mo le mo letlakaleng la 3.

2

Ngwala leina la puku mo.



Ngwala gore go direga eng kua mafelelong a kanegelo ya gago mo le mo letlakaleng la 6.

7

3




Thoma go ngwala kanegelo ya gago mo le mo letlakaleng la 2.



Ngwala gore go diregile eng mafelelong a kanegelo ya gago.

Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la puku mo.



D  
i  
t  
e  
n  
g

## Morero wa 2: Balapa le bagwera Kotara 1: Dibeke 5–10

### 17 Motswala yo ke mo ratago 36

Go bolela: Šomiša dithuši tša go bonwa go akanya seo Kanegelo e bolelagoo ka sona.

Go bala le Tekatthaologanyo: Bala lengwalo la go tšwa go Tumi go ya go Thati. Ela hloko atrese le ditumedišo.

Tekatthaologanyo ka ga diteng.

Medumo: ile, la, ng, tše, tsh, ngw, ng

### 18 Motswala wa ka 38

Go bolela: Bolela ka dipapadi tše di fapanego tše o di bapalago. Mo papading tše, go na le tše di ka bago kotsi? Ditemogo

Go ngwala: Ngwala lengwalo. Bolela gore o dirang sekolong, o be o bolele ditaba, Thala mohlare wa go emela lešika. Ngwala mo dikaleng, maina a balapa la geno (mainaina)

### 19 Balapa ba a etela 40

Go bolela: Bolela ka ga seswantšho gomme o akanye seo se tileygo go direga mo kanegelong.

Go bala le Tekatthaologanyo: Kanegelo

Medumo: la, ng, tše, ts, ile, tse.

### 20 Mo tseleng ya go etela motswala 42

Go ngwala: Dira karata ya go kganyogela motho yo mongwe yo o mo tsebago gomme a babjago, gore a fole.

Tšhomisopolelo: Go fetolela mafoko go tloga go lebjale go ya go lettago. Thoma lettago ka "Ka moswane/ Gosasa"

Go ngwala: Ngwala seo se go dirago gore o dule o thabile, o nyamile, o beftšwe, le ge o tšhogile.

Go bolela: Latela tsela ya manyokenyoke gore o tsebe mo o yago, gomme ka morago o fe mogwera wa gago ditaelo tša gore a ye bjang gabotumiši

### 21 Mo tseleng ya go etela motswala 44

Go bala le Tekatthaologanyo (kanegelo)

Go ngwala: Hwetša mantšu mo kanegelong gomme o a ngwale kholomong ya maleba, go ya ka medumo: ng, gw, hl, š, ts, ee

Medumo: š, a, ts, ee

### 22 Se re se dirilego mmogo 46

Go bolela: Tšweletša tiragalo ya go ekiša se se diragetšego mo kanegelong.

Go ngwala: Ngwala maswaodikga mo mafokong

Go ngwala: Ngwalolla mafoko a mo godimo ka lefetile, o a thoma ka "Maabane ...".

Raloka papadi ya mantšu, o šomiša medumo ye o ithutilego yona go fiha bjale.

### 23 Bera ye e timetšego 48

Go bala le Tekatthaologanyo: Bala kanegelo gomme o arabe dipotšišo.

Medumo: Dira didiko mantšung ao a nago le tl, tše le tšw.

Medumo: b, gw, mph, bj, etše.

### 24 Go hwetša dilo 50

Go ngwala: Latelanya diswantšho gore di bolele kanegelo.

Ngwala lefoko ka seswantšho se sengwe le se sengwe

Go ngwala: Go nyalanya madiri a lebjale le a lefetile.

Lapologa: Laetša dipaphapano (ditihalošo)

### 25 Phuki o a timela 52

Go bala le Tekatthaologanyo: Kanegelo

Medumo: tsh, sw, go, ile, tš, oa,

Tšhomisopolelo: Madiri le mabaka,

maabene, lehono goba gosasa

### 26 Go hlokomela ngwana 54

Go ngwala: Ngwala kanegelo ka ga ka nako yeo o kilego wa timela

Tšhomisopolelo: Makgokedi

Go ngwala: Nomora mafoko go laetša tatelano mo kanegelong.

Go bolela: Latela manyokenyoke gore o tsebe mo o yago, ka morago o fe molekane wa gago ditaelo ka molomo.

### 27 Pikiniki ya letšatši la matswalo a rakgolo 56

Go bala le Tekatthaologanyo: Bala taletšo ya go ya moletlong wa Letšatši la matswalo.

Medumo: tl, tš, nk, kg, al

Go ngwala: Hlama dipotšišo ka go šomiša mabotšiši a, kae, mang, neng, eng gomme o fetše ka leswao la potšišo.

### 28 Meletlo le dipikiniki 58

Go bolela: Dira dinyakišo. Botšiša ka go šomiša mabotšiši gomme o ngwale dikarabo mo lenaneong. Tšhomisopolelo: Šupa madiri a lefetile.

Tšhomisopolelo: Nyalanya madiri a lefetile le a lebjale.

Tšhomisopolelo: Ngwala mafoko ka lefetile, o thoma ka : Maabane ...

Tšhomisopolelo: Tatelano ya alfabe

Go ngwala: Ngwala taletšo ya letšatši la matswalo.

### 29 Lapa le le phedilego gaboste 60

Go bala le Tekatthaologanyo: Bala pukutšatši ya Amo.

Medumo: tl, al, nk, kg, nya, ile, hl, tš.

Medumo: Hlopha mantšu a tsene ka mapokising a maleba.

### 30 Go boloka nako 62

Ngwala nako ya mešongwana ya go fapano yeo e tšwelelagoo ka go pukutšatši ya Amo.

Go ngwala: Ngwala mafoko ka lefetile ka ga se o se dirilego maabane.

Thoma ka "Maabane..."

Go ngwala: Ngwala o feleletše pukutšatši ka ga seo o tileygo go se dira beke ye e tlago.

Go bala: Bala se mogwera wa gago a se ngwadilego gomme o bone ge eba o ka dira seo a se dirilego.

Bapala "Snakes and Ladders". Segu papadi o e tloše kua morago ka pukung.

### 31 Kanegelo ya makgolo 64

Go bala le Tekatthaologanyo: bala kanegelo ka ga nkgo/moeta wa makgolo.

Medumo: ts, tš, ny, kg

### 32 Kanegelo ya balapa 66

Go bolela: Ekiša ditiragalo tša kanegelo ya nkgo/moeta.

Go ngwala: Nomora mafoko ka tatelano ya maleba ya ditiragalo tša kanegelo.

Go ngwala: Beakanyetsa go ngwala kanegelo, o šomiša mmepe wa monagano.


Go ngwala: Ngwala puku ya dikanegelo, o šomiša thempleiti ye e segilwego. Kanegelo e swanetše go ba le mathomo, mmele le mafelelo.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Tumišo yo a rategago,

Fruit Tree Road 2  
Riverland  
5 Hlakola 2015

Dumela motswala. Na o sa thabile? Ke fela ke gopola ka mohlang wola o be o re etetše ka maikhutšo a a fetilego. Ke gopola ka moo re bego re bapala kua nokeng ka gona, re nyaka bana ba digwagwa. Na o gopola letšatši la ge re be re nametše mohlare re fula diperekisi? Ke be ke tšhogile ke re ke tla wa, gomme mafelelong ya ba lethabo le go ipshina kudu. Ke be ke rata le ka moo o bego o kama moriri wa ka ka gona. Bjale re boetše sekolong. Re itokišetša khonsata ya sekolo.

Nka thaba kudu ge o ka tla. Ke bina mmino wa setšo gomme moratho wa ka yena o letša moropa. Ke duma gore o tle go re etela gape.

Motswala wa gago

Thati





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala kanegelo gomme o arabe dipotsišo.  
Lentšu la mathomo la karabo le thome ka tlhakagolo.  
Gopola go fetša ka khutlo.



Ke mang yo a ngwadilego lengwalo?

Na lengwalo le ya go mang?

Na lengwalo le ngwadilwe neng?

Na lengwalo le be le le ka ga eng? Ngwala dilo tše pedi.

1.

2.

Na Thati o ile go dira eng kua konsarateng ya sekolo?



Tlotlontšu

A re baleng mantšu le theeletše medumo.  
Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka  
pukung ya gago ya go ngwalela.



loga	logile
rata	ratile

etela	etetše
namela	nametše
sepela	sepetše

sekolong	noke <sup>ng</sup>
mohlare <sup>ng</sup>	thab <sup>ng</sup>
tsele <sup>ng</sup>	ntlong



A re boleleng

Bolela le mogwera wa gago ka ga se sengwe sa dilo tše  
o di dirago ge o bapala le bana ba bangwe. Na o bapala dipapadi tše di ka bago  
kotsi? Bolela ka ga ditaba tše o nago le tšona ka ga balapa la geno le sekolo.



A re ngwaleng

Ngwalela motswala wa gago lengwalo. Bolela gore o dira eng kua sekolong  
gomme o bolele ditaba tše dingwe ka ga balapa la geno.



Ngwala atrese ya gago

---



---



---

Ngwala letšatšikgwedi la lehono

---

yo a rategago

---



---



---



---



---



---



---



---

Motswala wa gago

---



(Ngwala leina la gago)



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Thala mohlare wa balapa goba phara seswantšho sa balapa la geno mo.  
Ngwala maina a ba lapa la geno mo.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi


39

# Balapa ba a etela



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Mmago Tumišo o a **Iwala**, ka fao Thati le mmagwe ba tla mo **etela**. Ba tla sepela ka thekisi. Thati o **thabile** kudu ka gobane o ile go etela motswala wa gagwe, Tumišo. Ba paka diaparo tša bona. Thati o rekela Tumišo mpho gomme o dira karata ya go **kganyogela** mmago Tumišo gore a fole. Ba tla dula fao matšatši a mabedi.

Ba tla **sepela** ka thekisi. Ba tla sepela bošego mola ngwedi o tagile. Thekisi e na le mabone a go ba le **seetša** kudu.

Gosasa Tumišo le Thati ba tla bapala le bana ba bangwe ka nokeng gomme ba tla **fula** dienywa gore baje.





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Araba dipotššo. Lentšu la mathomo le thome ka tlhakagolo. Gopola go fetša ka khutlo.



Na Thati o ya kae?

Mantšu a tlwaelo  
mmagwe sepela thekisi

Na Thati o sepela le mang?

Ke ka lebaka la eng ba eya go etela gabotumišo?

Na Thati o ile go dira eng kua ga gabotumišo?

Ba tla sepela ka eng?

Ba tla sepela neng?



Tlotlontšu

A re baleng mantšu le theeletše medumo.  
Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.




fula	sepetše	thabile	motse	lehono	neng
fela	robetše	fihlide	botse	maabane	bjang
gola	maketše	gomile	mokgotse	gosasa	mang

# Mo tseleng ya go etela motswala



A re direng

Dira karata ya go kganyogela motho yo o tsebago a lwala gore a fole.  
Ngwala molaetša wo bohlokwa ka pele mo karateng. O ngwale ka godimo ga  
seswantšho. Ka morago o ngwale ka mo gare, molaetša wa gore a fole.



A re ngwaleng

Ngwalolla mafoko a, gomme o thome ka **Gosasa**.  
Re go diretše la mathomo.

*Letlago*



Ke ja dijo tša ka.



Gosasa ke tla ja dijo tša ka.

Ke ya go Tumi.

Gosasa ke tla

Ke bapala le Tumi.

Gosasa ke

Re sepela ka thekisi.

Gosasa re



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng


Ngwala lefoko leo go lona o bolelago gore ke eng se  
se go dirago gore o thabe, o nyame, o befelwe goba o tšhoge.

	Na ke eng se se go dirago gore o thabe?
	Na ke eng se se go nyamišago?
	Na ke eng se se go dirago gore o befelwe?
	Na ke eng se se dirago gore o tšhoge?



Lapologa

Botša mogwera wa gago gore a sepele bjang go fihla  
ntlong ya gabotumišo. Mmotše gore o swanetše go  
fapogela ka go la go ja goba ka go la nngele neng.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi


43

# Mo tseleng ya go etela motswala



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Mafelelong thekisi ya fihla ntlong ya gabotumišo. E be e šetše e le iri ya 8 mantšiboa. "Ra ba ra goroga," a realo Thati, gomme a retolla konopo ya lebati.

Thati o be a thabile kudu go bona motswala wa gagwe. "Dumela Tumišo," Thati a goelela.

"Esla o bone bana ba digwagwa ka nokeng," Tumišo a goelela.

"Aowa, aowa!" a realo mmago Tumišo. "Hle, lena ba babedi dulang le je."

"Ke nyaka go namela ka ntlong ye e lego godimo ga mohlare kua phakeng," Thati a goeletša.

"Aowa, o ka se namele mohlare gona bjale. Ke bošego kudu.

Le swanetše go dula le je," mmagwe a realo.





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Araba dipotšišo. Lentšu la mathomo le thome ka tlhakagolo. Gopola go fetša ka khutlo.



Na thekisi e gorogile ka nako mang kua ntlong ya gabotumišo?


Na ke eng seo Tumišo a bego a nyaka go se dira pele?

Na e be e le kgopolو ye botse gore ba bapale kgauswi le noka bošego bjoo?  
Efa lebaka.



Tlotlontšu

Nyaka mantšu mo kanegelong ao a nago le medumo ye.  
Ngwala mantšu ao dikgobeng tša maleba.



ng	gw	hl

Mantšu a tlwaelo  
mmagwe sepela thekisi



A re ngwaleng

Bala mantšu o theeletše medumo. Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



goa	bošego
boa	lešaka
rea	lešela

tsebe	leeba
tsela	meetse
tsoma	leeto




A re ngwaleng

Ekiša Tumišo le Thati ge ba nyaka go yo bapala.  
Bontšha mmago Tumišo a ba botša gore ba je pele ba ka ya go bapala.

A re direng



Ngwalolla mafoko a gomme o šomiše maswaodikga a maleba.



tumišo le thati ba bapala ka mokibelo

phuki o swara mengwaga ye mene ka hlakola



A re ngwaleng

Ngwalolla mafoko a. Thoma ka Maabane.  
Diriša mantšu a go go thuša.

Lefetile



jele

pakile

bapetše

apeile

dutše

Ke dula sekolong.

Maabane ke

Ke bapala le mogwera wa ka.

Maabane ke

O apea lee.

Maabane o

O paka khekhe.

Maabane o

Re ja kua sekolong.

Maabane re




Letšatšikgwedi:



Go kitimela ntlong ya gabotumišo:


Ke mang yo a tla fihlago pele kua ntlong ya gabotumišo? Dikološa sente. Ge sente e ka wa ka hlogo ka godimo gona o tla sepela dikgato tše 2. Ge o ka hwetša mosela gona o tla sepela kgato e tee go ya kua ntlong ya gabotumišo. Yo a fihlago gabotumišo pele ke mofenyi. Bala lentšu le o emago godimo ga lona. Bona gore ke mantšu a makae ao o ka kgonago go a bala ka nepo.





A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o  
bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le medumo ye: tl le ts.

Ke be ke thabile kua ntlong ya gabotumišo. Tumišo o mphile mpho ye botse.  
O mphile bera ya go bapadišwa. E be e le boleta ebile e swarega.

Ka morago ra sepela ka thekisi go boela gae. Ge re ntše re  
sepela ka thekisi pula ya thoma go na. Letšatši le be le sa  
bonale gomme go tonya kudu. Mma a nkapeša kobo  
ye borutho.

Ra kitima mo puleng go tšwa ka thekising go ya kua  
ntlong. Ka morago ka lemoga gore bera ya ka e timetše.  
Ee, ka gopolā gore e be e dutše bjang ka thekising,  
gomme e eya felo fao e sa go tsebego. Ka thoma go  
lla. Ke be ke nyaka go boela thekising go yo e nyaka.

Ka mahlatse ra e hwetša e phuthetšwe ka kobo.  
E bolokegile gomme e se na mathata.





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala kanegelo. Kgetha karabo ya maleba.



Tumišo ke mang?

(A)

Tumišo ke mosetsana

(B)

Tumišo ke mošemane

(C)

Tumišo ke bera



Mantšu a  
tlwaelo  
hweditše  
ntlong  
puleng

Na kanegelo e ka ga eng?

(A)

Thati a bapala le mogwera wa gagwe

(B)

Thati a kitima mo puleng

(C)

Thati o timeletšwe ke bera ya go bapadišwa

Na boso bo be bo le bjang mo kanegelong?

(A)

Go be go fiša letšatši ka moka

(B)

Go be go fiša, morago gwa tonya le pula ya na

(C)

Pula e nele letšatši ka moka

Bjale ngwala dikarabo tša dipotšišo tše.

Na Thati o ile a ikwa bjang ge a be a nagana gore bera ya gagwe e timetše?

Na o tseba bjang?

Na o hweditše bera ya gagwe kae?



Tlotlontšu

A re baleng mantšu le theeletše medumo.

Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.





bera	gagwe	mphile	bjang	timetše
boleta	sagwe	mphuthela	bjale	sepetše
bapala	yagwe	mphora	bjalo	tlogetše

# Go hwetša dilo



A re direng

Nomora diswantšho ka tatelano ya maleba.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko le tee ka ga seswantšho se sengwe le se sengwe.




Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Nyalanya mantšu a lebaka la bjale le a lebaka le le fetilego. Thala methalo go nyalanya mantšu a mabedi ao.

Lefetile

tlile

sepetše

bolela

gola

ralokile

lla

bolela

boletše

godile

sepela

tla

llile

raloka

feta



boletše

fetile



Lapologa

Laetša mo di fapanago.





A re boleleng


Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Thati le Lili ba be ba nyaka ngwana wa boMpho, Phuki. Phuki o na le mengwaga ye mene.

Phuki o be a **bapala** le mpša, Kolo.




Ka morago Thati le Lili ba lemoga gore lebati le bulegile. Phuki le Kolo ba be ba se gona.

Basetsana ba kgokologa le **mmila** ba nyaka ba bile ba goelela Phuki ba dutše ba kitima.

Ba be ba **tšhogile** ka gobane go be go eba **leswiswi**.

Ge ba fihla mafelelong a tsela ba hwetša Phuki le Kolo ba dutše le lekgarebe le le rekišago dijo.

Phuki le Kolo ba be ba ejá borotho.





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala kanegelo gomme o arabe dipotsišo.  
Lentšu la mathomo la karabo le thome ka tlhakakgolo.  
Gopola go fetša ka khutlo.



Ke mang yo a bego a timetše?

Na ke ka lebaka la eng Lili le Thati ba be ba tšhogile?

Ba be ba tšhogile ka gobane

Na ba hweditše Phuki neng?

Ba hweditše Phuki ge

Na ba hweditše Phuki kae?

Ba hweditše Phuki

Na Phuki o be a dira eng ge ba mo hwetša?

O be a



Tlotlontšu

A re baleng mantšu le theeletše medumo.  
Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



tšhoga	tšhogile	rekišago	bitša	goa
tšhaba	tšhabile	timetšeego	gotša	boati
tšhipa	tšhipile	bapalago	botša	moago




A re ngwaleng

Thalela lentšu le le dirago mo lefokong le lengwe le le  
lengwe. Ngwala maabane, lehono goba gosasa, go bontšha  
nako ye tiro e swanetšeego go diragala ka yona.

Mantšu a  
tlwaelo  
lebatı  
lemoga  
tšhogile


Ba tla ya kua sekolong.	Gosasa
O re apeetše dijo.	
Re tla bjala merogo.	
O bolela mo mogaleng.	





A re ngwaleng

Ngwala kanegelo mabapi le letšatši leo o ilego wa timela ka lona.



A re ngwaleng

Dira sediko go lentšu la maleba.



Dijo **di/se** budule.

Meetse **a/la** kae?

Dikolo **se/di** bulwa ka Labobedi.

Dipuku **sa/tša** gago di ka mo.

Wena **e/o** lokile kudu.

Mosadi **ba/o** rekiša dijo.



A re ngwaleng

Nomora mafoko a, go laetša tatelano ya maleba ya kanegelo.



Ba hweditše Phuki.




Ba ile ba yo nyaka Phuki.



Phuki o timetše.



Thati le Lili ba be hlokometše Phuki.





disala

dikologa

boima

phoofolo

bala

A re ngwaleng

mala

rata

tlhaka

hleka

kitima

namane

dithapo

loga

dipere

noga

dipapadi

maima

phepholo

dipapadi

namune

talalerata

pholo

mpata

serolane

\_sala

tlha \_

sero \_ ne

\_pere

tala \_ rata

kiti \_

phe \_ lo

di \_ loga



Lapologa

Thuša Thati le Lili  
go hwetša Phuki.  
Thala mothalo go  
laetša tsela yeo ba  
swanetšego go e  
latela.



# Pikiniki ya letšatši la matswalo a rakgolo



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Karata ya taletšo

Moletlo:

Pikiniki ya letšatši la matswalo a Rakgolo

Neng:

30 Moranang 2015

Kae:

Phakeng ya Moretele

Nako:

Pese e tla tloga ka iri ya 10 kua Holong  
ya Setšhaba gomme e tla go buša ka  
iri ya 5.

O tle o swere eng?

- Hle, etla ka diaparo tša go thutha.
- Hle, etla ka bolo ya go bapala.
- Hle, etla ka senotšididi sa gago.
- Hle, etla ka nama gore o tlo beša.





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala taletšo gomme o arabe dipotšišo. Lentšu la mathomo la karabo le thome ka tlhakakgolo. Gopolā go fetša ka khutlo.



Ke ka lebaka la eng go tla ba le pikiniki?

Mantšu a  
tlwaelo

kae  
mang  
neng

Na pikiniki e tla ba kae?

Na pese e tla tloga nako mang?

Na ba tla ja eng kua pikiniking?

Na ba tla bapala eng?




# Meletlo le dipikiniki



A re direng

Botšiša bagwera ba 4 dipotsišo tše.



Leina

Leina

Leina

Leina

Efa leina la gago.

Na o dula kae?

Na o belegwe neng?

Na mogwera wa gago  
yo bohlokwa ke mang?

Na ke ka lebaka la eng  
o mo rata?



A re ngwaleng

Dira sediko go mantšu ao a lego ka lefetile.

**Mabaka**



ya

nwa

ja

nwele

jele

namela

raloka

nametše

ralokile

ile

**Gosasa ke tla**

nwa

namela

ja

raloka

ya

**Maabane ke**

ile

ralokile

nametše

jele

nwele



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a ka lebaka le le fetilego, thoma ka Maabane.



jele

ralokile

nametše

Re tla ya kua pikiniking ya rakgolo.

Maabane re

Re ja nama.

Maabane re

Re namela pese.

Maabane re

Re raloka ka bolo.

Maabane re

A re ngwaleng

Nomora sehlopha se sengwe le se sengwe sa mantšu go bontšha tatelano ya maleba ya alfabete.



3.	seatla
1.	fihla
2.	ntlo

	bolao
	bonnyane
	gampe

	bohloko
	pene
	kolobe



Lapologa

Ngwala taletšo ya go tla moletlong

1. Ngwala gore e tla ba latšatši la matswalo a mang.

2. Ngwala gore moletlo o tla ba neng.

3. Ngwala gore moletlo o tla ba kae.

4. Ngwala gore moletlo o tla thoma ka nako mang.

LETŠ ATŠILA MATSWALO  
LE LEBOSE!



1. Leina:

2. Letšatšikgwedi:

3. Nako:

4. Lefelo:



# Lapa le le phedilego gabotse



A re baleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re boleleng

## Letšatši la modiro wo montši

6:30 a.m Tsogile



6:45 a.m Hlapile



7:00 a.m Jele difihlolo



7:15 a.m Hlapile meno



7:30 a.m Ile sekolong



8:00 a.m Šomile ka maatla sekolong



1:00 p.m Ralokile




2:00 p.m Jele dijo tša matena



3:00 p.m Nošeditše tšengwana ya merogo



4:00 p.m Dirile mošomo wa gae



6:30 p.m Jele dilalelo



7:45 p.m Hlapile meno



7:50 p.m Kamile moriri wa ka



8:00 p.m Ile go robala



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala "Letšatši la modiro wo montši" gomme o arabe dipotšišo tše. Lentšu la mathomo la karabo le thome ka tlhakakgolo. Gopola go fetša ka khutlo.

Na Rati o tsogile nako mang?

Mantšu a  
tlwaelo

kae  
mang  
neng

Na Rati o jele difihlolo tša gagwe nako ye kaakang?

Na o hlapile meno gakae?

Na Rati o ile sekolong bjang?

Na o jele gakae?



Tlotlontšu

Hlopha mantšu a, ka matorokising a maleba.



A re ngwaleng

Tsenya mantšu a ka mapokising  
a medumo ya maleba.

hlapi hloka tšeа tšola

nonyana romile hlapa lenyalo monyadi fetile letšatši boile

nya	ile	hl	tš




A re ngwaleng




Thala manaka mo sešupanakong go laetša gore ke nako mang.



Rati o jele.



Rati o ile sekolong.

Rati o dirile  
mošomo wa gagwe  
wa gae.Rati o nošeditše  
tšhengwana.

A re ngwaleng

Ngwala seo o se dirilego lehono. Gopola go ngwala le dinako.

## Seo ke se dirilego








Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala seo o tla se dirago beke ye gomme o neelatšane  
dipuku le mogwera wa gago.



## Mošupologo

Letšatšikgwedi

## Labobedi

Letšatšikgwedi

## Laboraro

Letšatšikgwedi

## Labone

Letšatšikgwedi

## Labohlano


Letšatšikgwedi



Lapologa

Bapala papadi ya dinoga le dillere.  
Lebelela papetla ya papadi  
letlakaleng la mafelelo la puku ya gago.


O tla hwetša ditsekana kua  
mafelelong a puku.



### MELAO

- Fanang sebaka go lahlela letaese mo fase.
- Lebelela nomoro ye e lego mo letaeseng ka morago ga go le lahlela fase.
- Sepediša leswao la gago kua pele go ya ka palo ya dikgoba tše di lego mo letaeseng.
- Ge o ka wela ka fase ga llere o tla namelela kua godimo ka llere.
- Ge o wela kua godimo ga noqa, o ya kua fase ka noqa.
- Motho wa mathomo wa go fihla go 100 ke yena mofenyi.

# Kanegelo ya makgolo



## Ka fao ke ithutilego go bopa dipitša tše dibotse

Kgalekgale, mola ke be ke sa le yo monnyane bjalo ka wena, ke be ke dula le mme le tate mo polaseng. Re be ne na le dikgomo le dinku tše dintši, fela re be re dula kgole le bagwera ba rena. Go be go se na le yo nka bapalago le yena. Ke be ke fela ke **bogela** mme ge a **bopa** dinkgo.

O be a tswaka **let sopa** le a bego a le kga ka nokeng. O be a bopa dinkgo ka diatla tša gagwe, gomme a di emiše mo letšatšing gore di ome. Letšatši le lengwe a dira gore ke **ipopele** nkgo ya ka. Ke ile ka bopa nkgo ka kelohloko gomme ka e dikološa gantsinyana. Ke be ke thabile kudu go ipopela nkgo ya ka.

Ka morago ke ile ka e emiša letšatšing gore e ome.






Letšatšikgwedi:

Bjona **bošegong** bjoo ge ke sa robetše pula ya thoma go na. Ge ke tsoga ka se bone nkgo ya ka. E be e fetogile leraga. Seo fela ke bego ke kgona go se bona e be e le **mohlala** wa leraga le lehubedu o lebile tšhengwaneng. Ka nyama kudu.

Ke ile ka swanelo go bopa nkgo ye nngwe. Ke ile ka ithuta ka go bopa gape le gape. Ke ka yona nako yeo ke ithutilego go bopa dinkgo tše dibotse kudu.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gomme o arabe dipotšišo. Lentšu la mathomo la karabo le thome ka **tlhakagolo**. Gopola go fetša ka **khutlo**.

Ke mang yo a bolelago mo go kanegelo ye?

Ke phošo efe ye a ilego a e dira?



Go diragetše eng ka nkgo?

Mantšu a  
tlwaelo  
bopa  
kgale  
letsopa



Tlotlontšu

Nyaka mantšu mo kanegelong ao a nago le medumo ye.  
Ngwala mantšu ao dikgobeng tša maleba.  
Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



# Kanegelo ya balapa



A re direng

Ekiša kanegelo ya nkgo.

Nomora mafoko a ka fāse go ya  
ka tatelano ye dilo di diragetšego  
ka yona. O diretšwe nomoro ya l.



A re ngwaleng

	Pula e ile ya thoma go na.
	O be a nyamile.
	O bopile nkgo ye mpsha.
	Nkgo e ile ya fetoga leraga le lehubedu.
	O ile a tlogela nkgo mo letšatšing gore e ome.
	Makgolo o bopile nkgo ya gagwe ya mathomo ge a be a sa le mosetsanyana.



A re ngwaleng

Rulaganya go ngwala kanegelo ya gago. Botša mogwera wa gago  
gore o ya go ngwala ka ga eng. Rulaganya kanegelo ya gago go ya  
ka matseno, mmele le mafelelo.



Matseno

Thoma ka gore e be e le neng.



Mmele

Bolela gore go be go diragala eng  
mo mmeleng.

Tšweletšo ya mmele

Go diragetše eng gape.

Thulaganyo ya go  
ngwala kanegelo



Mafelelo

Balela gore kanegelo e fedile bjang.



Lapologa

Sega letlakala le le latelago. Dira puku. Mo letlakaleng la ka ntla, ngwala leina la puku.  
Ngwala leina la gago ka fāse ga leina la puku, ka gobane o mongwadi.

Thala seswantšho letlakaleng la ka ntla.

Bjale ngwala kanegelo ya gago yeo e nago le matseno, mmele le mafelelo.



## LETLAKALA LA KA MORAGO



### KA GA MONGWADI

Ngwala leina la gago.



Mengwaga ya gago.

Mo o dulago gona.

## LETLAKALA THALA SESWANTSHO MO

Ngwala leina la puku mo.



8

1

KUATO YA 4. Siega mo go mothalong. Uhni ka morago ga go steipola puku ya gago

KUATO YA 1. mena mo mothalong wa marontho



5

4

Ngwala mmele wa kanegele ya gago mo le mo letlakaleng

la 4.

Ngwala mmele wa kanegele ya gago mo le mo letlakaleng la 5.



Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la puku mo.



Ngwala leina la puku mo.



Ngwala mmele wa kanegelo ya gago mo le mo letlakaleng la 3.

2

Feleletša kanegelo ya gago.

7

3

9




Thoma go ngwala kañegelo ya gago mo le mo letlakaleng la 2.

Ngwala goré go direga eny mañeleloing a kañegelo ya gago.



Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la puku mo.



## Morero wa 3: Go etela kua le kua Kotara ya 2: Dibeke 1–4

D  
t  
e  
n  
g

### 33 Mafelo ao a ka etelwago 70

Go bala le Tekatthaologanyo: Bala pamfolete, o hwetše tshedimošo. Medumo: ph, th, tl, kh, kg

### 34 Na re swanetše go ya kae? 72

Thala seswantšho godimo ga sekhipha gomme o se amanye le lefelo leo le lego mmeppeng wa Afrika-Borwa. Tšhomisopolelo: Ngwalolla dipudula tša polelo ka poleloseboledi, o šomiše ditsebjana. Go bolela: Rerišana le bagwera ba 10, o ba botšiše gore ba kganyoga go etela lefelo lefe. Ngwala dikarabo mo lenaneong. Thagišo ya go bonwa: thala papetla ya go bontša, ka go khalara ka dipolokong nako le nako ge ba re "ee".

### 35 Table Mountain 74

Go bala le Tekatthaologanyo: Bala athekele ya kuranta. Ela hloko hlogo, letšatškgwedi le diswantšho. Medumo: ny, d, hl, ngw Medumo: Mantšu a go ba le morumokwano

### 36 Go ngwala kuranta 76

Tšhomisopolelo: Dira sediko go maina ao a ngwadilwego ka nyenyeftšo. Dira sediko go madiri ao a lego ka lefetile. Nyalanya madiri a lebjale le madiri a ona a lefetile. Tšhomisopolelo: Ngwala mafoko ka lefetile, o thoma ka "Maabane...". Go bolela: Bolela ka ga kuranta. Bolela ka ga ditaba tša lena tša go tšwa ka gae le ka sekolong. Beakanyetša go tlo ngwala taba ya kuranta. Go ngwala: Ngwala athekele ya kuranta.

### 37 Lebelela dihlapi ka moka 78

Go bala le Tekatthaologanyo: Bala phoustara gomme o arabe dipotšišo tše di lego mabapi le yona. Medumo: tsw, kw, tl, hl, ng, f, b, s

### 38 Akwareamo 80

Go bolela: Ahlaahla phoustara ye e lego mabapi le akwareamo Tšhomisopolelo: Dira sediko go mahlaodi Go ngwala: Ngwala tlhalošo ya gago, o šomiše mahlaodi. Go ngwala: Hlama phoustara ya go tlhaloša mpša ye e timetšego. Hlaloša mpša gore batho ba tle ba e bone. Ngwala mahlaodi.

### 39 Pilanesberg 82

Go bolela: Lebelela diswantšho gomme o akanye gore ditaba tše mmaladitaba a di tšweletšago ke dife. Go bala le Tekatthaologanyo: Bala Pego ya Ditaba gomme o arabe dipotšišo ka ga tšona. Medumo: š, tš, lw, hw, d

Tšhomisopolelo: Nyalanya madiri a lefetile le madiri a ona a lebjale.

### 40 Go bala ditaba 84

Go bolela: Dira se ekego ke wena mmadi wa ditaba tša TV, gomme o bolele ditaba. Tšhomisopolelo: Ngwala mafoko ka lefetile, ka morago, a ngwale ka letlago. Fetola dipudula tša polelo di be poleloseboledi, o šomiše ditsebjana. Go šomiše dibonwa: Lebelela diswantšho tša tlou e enwa meetse. Hlalošetša mogwera wa gago se o se bonago.

### 41 Serapa sa Ditlou sa Addo 86

Go bala le Tekatthaologanyo: (go ngwala ka go pukuntšu) Medumo: tsw, tl, kg, tš, ts, u, s, Tšhomisopolelo: Nyalanya madiri ao a lego ka lebjale le madiri a ona ao a lego ka lefetile.

### 42 Ditaba tše dingwe gape ka Serapa sa Ditlou sa Addo 88

Go bolela: Dira se ekego o kgatha tema mo kanegelong. Tšhomisopolelo: Nyalanya dikarolo tša mafoko go tlama mafokofokwana, ka go šomiše "ge – o tla". Go ngwala: Ngwala seo o tlilego go se dira beke ye, ka go pukuntšu ya beke (ka letlago). Go bala: Bala pukutšatši ya beke ya mogwera wa gago.

### 43 Gold Reef City 90

Go bala le Tekatthaologanyo: Bala poskarata gomme o arabe dipotšišo. Medumo: Nyaka gomme o direle mantšu ao a nago le medumo ye, tš, ts, ng, kgw, sw, th, tš, tsw, mo, mm poskarateng. Tšhomisopolelo: Tsenya, tš, olo, ana, hl, mm, mo mantšung a a filwego gore a nyalane le seswantšho sa maleba.

### 44 Lapologa kua Gold Reef City 92

Tšhomisopolelo: Kopanya mafoko ka go šomiše makopanyi a, ka gobane, ka fao le fela. Tšhomisopolelo: Kgetha o be o dire sediko mo go lehlaodi go dira gore lefoko le kgahliše. Go ngwala: Hlaloša motho goba lefelo leo o le ratago, o šomiše mahlaodi. Go ngwala: Ngwalela ba babedi ba bagwera ba gago diposkarata. Hlaloša leeto la pese.

### 45 Mo tseleng ya go boela gae 94

Go bala le Tekatthaologanyo: Kanegelo Tšhomisopolelo: Ka go šomiše mantšu a go tlhaloša lediri (mahlathi) Medumo: tl, ile, ta, kg, tše

### 46 Re boile gae 96

Go bolela: Bolela le mogwera wa gago ka ga mekgwa ye mebedi ya dinamelwa. Feleletša mafoko ka go nyalanya dikarolo tše pedi. Go ngwala: Thala seswantšho, ka morago o ngwale tlhalošo ka ga sona. Lapologa: Nyalanya diswantšho tše le phoofolo ya maleba.

### 47 A re ngwaleng kanegelo 98

Go bolela: Šomiše dithusi tša go bonwa go akanya gore Kanegelo ē mabapi le eng. Go bala: Go bala ka go tlhaloša (kanegelo) Mošomo wa Tekatthaologanyo Supa dintlha tše bohlokwa ka ga seo se badilwego. Medumo: ts, tl, lw, ng, th, tš, tsh, ee, aa, e, n Tšhomisopolelo: Dira sediko go ditumatshwano tša maleba.

### 48 Ke ngwala ka ga ditaba tša ka 100

Go ngwala: Beakanya kanegelo ya go ba le mathomo, mmele le mafelelo. Go ngwala: Ngwala puku ya dikanegelo o šomiše thempleiti ya disegwa. Kanegelo yeo e swanetše go ba le matseno, mmele le mafelelo.



A re boleleng

Lebelela papetlana ye.  
Kgetha gore o nyaka go ya kae.

**Kapa-Bophirima**

Etela Table Mountain.  
Hlatlogela kua godimo ga  
thaba ka koloi ya kheibole.  
Itirele pikiniki mo godimo  
ga thaba. Bona maruarua  
dibatahlapi,  
ditolfeine le  
dihlapi kua  
akwareamo.

**KwaZulu-Natal**

Ge o etla uShaka Marine  
World o tla kgona go bona  
ditolfeine di bapala kgwele ya  
maoto diphenkwine di bina.  
Bona disili di thekaneditše  
dibolo ka dinko tša tšona.  
Ge o le bogale, o ka rutha le  
dibatahlapi/dišaka.

**Mpumalanga**

Dula nakonyana kua Lešokeng  
la diphoofolo la Kruger.  
Setlhano se Segolo se dula  
lešokeng le. Bona ditau, dinkwe,  
ditlou, ditshukudu le dinare  
gomme o je dijо tša gago tša  
letena lefelong la pikiniki le le  
bolokegilego le lego kgakala le  
diphoofolo tša lešoka.

**Gauteng**

Ithabiše kua Gold Reef City.  
Tsena mo moepong wa gauta  
gomme o namele melekramo.

Etela Soccer City.

**Leboa-Bophirima**

Etla Serapeng sa Diphoofolo  
sa Pilanesberg. Namela tlou.  
Bona dithutlwā,  
dipitsi le  
ditau. Tšeа  
diswantšho tša  
diphoofolo.

**Limpopo**

Etela Sekgwa sa Pula. O tla  
bona dimela tše dikgolo le  
mehlare ye metelelelele.

O se ke wa lebala  
go tla le jase ya  
pula le  
samporele.

**Kapa-Leboa**

Etla Kimberley, gomme o  
bone molete wo mogologolo  
wa go feta melete ye mengwe  
mo lefaseng. O ka ja dijo  
tša matena tša gago kua  
lefelong la pikiniki kgauwi le  
Moletemogolo.

**Freistata**

Etela Serapa sa Sandfontein.  
O tla bona ditshukudu, dinare,  
dithutlwā le dinoko.

Gape o ka kgona go thutha ka  
letamong le legolo.

**Kapa-Bohlabela**

Serapa sa Ditlou sa Addo se  
na le ditlou tše dintši. Leka  
go di bona ka moka. Kua  
lebopong la kgauwi o ka bona  
maruarua le dibatahlapi tše  
tšhweu tša go tuma!





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala papetlana, gomme ka morago o arabe  
dipotšišo tše. Gopola go thoma lefoko ka tlhakakgolo gomme o  
fetše ka khutlo.

Letlago

Ke leeto lefe le o ka le ratago kudu? Efa lebaka.

Na batho ba tla bona eng Kapa-Bophirima?

Ba tla

Na ba tla bona eng kua KwaZulu-Natal?



Tlotlontšu

Bala mantšu o theeletše medumo.  
Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



tlou	phoofo	thutlw	khutlo	kgona
tlala	phefo	thaba	khudu	kgela
tlema	bophirima	thiba	kheibole	kgaka




A re ngwaleng

Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo wa f.



foka	bona	bofa	leka
fepa	feta	makhura	fediša
feta	segwana	fega	thaba
founa	tolfeini	lešoka	lefa




# Na re swanetše go ya kae?




A re boleleng

Bolela le mogwera wa gago ka lefelo leo o ratago go ya go lona le gore ke eng seo o ratago go se bona.



A re direng

Thala seswantšho mo sekhipheng sa gago go bontsha seo o tla se bonago. Swaya profense ye o tla yago go yona mo mmepeng.



A re ngwaleng

Ngwala **fegelwana** mo mafokong a, go laetša gore go na le dilo tše kae lenaneong le lengwe le le lengwe.

**Ditsebjana**

O ka bona ditau  ditlou  ditshukudu le di thutlwa.

O ka ja nama  merogo  borotho le lebabetšididi.

O ka bona ditolfeine  diphenkwine  dibatahlapi le maruarua.



Ke nyaka go ya kua godimo ga thaba

Tumišo a re,

Diriša ditsebjana go bontsha gore bana ba ba reng.

A re ngwaleng





## Letšatšikgwedi:

# Poleloseboledi



Ke nyaka go bona  
Setlhano se Segolo.

Lili a re, "

# Mogoroši a re, "



Ga ke nyake go  
bona molete wo moqolo.



Ke nyaka go bona  
dišaka kua uShaka  
Marine World

That is a re, "



## Lapologa

**Lapologa** Botšisā bagwera ba 10 gore ba ka rata go ya kae. Botšisā "Na o ka rata go ya Table Mountain? Na o ka rata go ya Serapeng sa Ditlou sa Addo?" Khalara poloko nako ye nngwe le ye nngwe ge ba re "Ee". Thoma kua tlase ga lenaneo. Lenaneo la gago le tla ba ka tsela ye.

Table Mountain	Sandfontein Game park	Gold Reef City	Shaka Marine	Kruger Park	Big Hole	Rain Forest	Pilansberg Park	ddo Elephant Park
High	Medium	Low	Medium	High	Low	Medium	Medium	Very High



Table Mountain

Sandfontein  
Game Park

Gold Reef City

uShaka Marine

Kruger Park

Big Hole

Rain Forest

Pilansberg Park

Addo Elephant Park

MORUTIŠI: Saena

## Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela kuranta gomme o bolele ka seo o se bonago.

Bala mošomo wa baithuti wa kuranta wo  
ba o ngwadilego.

A re baleng



## Ditabakgolo tša sekolo



### Mphato o ya kua godimodimo

16 Mosegamanye 2015

Yo mongwe le yo mongwe o be a thabile kua Table Mountain. Go be go tonya kua godimo ga thaba ka fao re ile ra apara dipaki le dikuane. Monna wa go loka o ile a re thusa go tsenya wilitshere ya Lebo ka koloing ya kheibole. O be a sa kgone go namela ditepisi. Ge re hlatlogela kua godimo ga thaba re ile ra bona dipela tše dinnyane. Di swana le dipeba tše di nonnego. Koloi ya kheibole e tšere metsotso ye mehlano go hlatlogela kua godimo gathaba. Moya o be otonya. Ge re fihla kua godimo re ile ra tšeа diswantšho.



Thaba e be e le lebala mo godimo.  
E swana le tafola.

Ge re dutše re le kua godimo ga thaba Tumišo a wa gomme a thinyega lengwele.  
O be a se a gobala kudu..

Ge re se na go boela tlase, re ile ra ya akwareamong ya Mawatlemabedi (Two Oceans Aquarium). Re ile ra bona dihlapi, dibatahlapi le dikhudu tša lewatle.



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng



Bala athekelle ya ditaba. Araba dipotšišo tše.  
Gopola go thoma lefoko ka **tlhakakgolo** gomme  
o feleletše ka **khutlo**.

Na go ba tšere nako ye kaakang go fihla kua godimo ga thaba?

Na ke ka lebaka la eng ba be ba apere dijase le dikuane tše borutho?

**Ka gobane**

Na goreng e bitšwa Table Mountain?

**Ka gobane**

Na go diragetše eng ka Tumišo?

Na o nagana gore hlogo ya athekelle ye e lokile? Efa lebaka.



Tlotlontšu

Bala mantšu o theeletše medumo.  
Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

thinyega	dipela	hlahloba	lengwele
nyorilwe	ditepisi	hlapi	lengwalo
senyega	dikuane	hlapa	ngwana



A re ngwaleng

Na ke mantšu afe mo mothalong ao a sa dumego bjalo ka ao a lego ka  
lepkising la mathomo? A direle sediko.



raloka	robala	boloka	apara	rata	goloka
nyala	lenyalo	sebjana	monyadi	godimo	gobala
hlapa	bala	hlapi	hlaka	tlhaka	nyaka
ngwala	ngwana	lengwalo	phišo	mongwadi	segwagwa



# Go ngwala kuranta



A re ngwaleng

Thalela moselana wa -ana mafokong a.  
O diretšwe mohlala.

Bana ba bone ditawana mo thabeng.

Ba bone dipelana ka fase ga maswika.

Monna o nametše wilitšhere.

Ke be ke swere pene ka gare ga mokotlana.

Mantšu ao a re botšago  
bonnyane bja selo  
(maina) gantsi re a  
lemoga ka moselana wa  
-ana. Ge re hloemesetša  
moselana wo mo  
maineng, gona re bolela  
ka nyenyefatšo.



A re ngwaleng



kitima

opela

leditše

opetše

sepela

bolela

binne

sepetše

ngwala

raloka

kitimile

bogetše

ikhutša

bogela

ralokile

boletše

bina

letša

ikhutšitše

ngwadile

Ngwala mafoko a, Thoma ka **Maabane**.

**Ke a raloka.**

**Maabane ke**

**Ke a sepela.**

**Maabane ke**

**Ke a bolela.**

**Maabane ke**

**Ba bogela thelebišene.**

**Maabane ba**



Letšatšikgwedi:



A re boleleng



Bolela le mogwera wa gago ka kuranta ya mphato ye e lego letlakaleng la 74. Bolela ka ditaba tša gago tša ka gae le tša ka sekolong. Bolela ka ditaba tše o tla di tsenyago ka kuranteng ya lena.



Ngwala dikakanyo tše dingwe.

A re ngwaleng

Na go diragetše eng?

Na se diragetše neng?

Na se diragetše kae?

Na ke ka lebaka la eng se be se kgahlisa?



A re ngwaleng

Ngwala ditaba tša gago sekgobeng sa ka fase.  
Thala seswantšho sa taba ya gago.

Leina la kuranta

Letšatšikgwedi

Hlogo ya taba

Ngwala ditaba tša gago mo.

Thala seswantšho mo.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

# Lebelela dihlapi ka moka



A re boleleng

Lebelela seswantšho sa akwareamo le sa phoustara.




Akwareamo ke lefelo leo  
go lona go nago le dihlapi  
tše dintši. Batho ba tla go  
yona go tlo bogela mehuta  
ye e fapanego ya dihlapi.


## Etela akwareamo



Etla o bone legae le legolo la dihlapi.  
Re na le diketekete tša dihlapi mo lefelong le tee.



Bona dioktopase, hlapi ya naledi, dikhudu tša  
lewatle le dibatahlap. Segà le disili le ditolfeine.



Go bulwa ka iri ya 9  
Go tswalelw ka iri ya 5

Ba bagolo ke RIO  
Bana ba sekolo ga ba lefe.  
Ba etela mahala.





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala phoustara. Araba dipotššo tše. Gopola go thoma lefoko ka tlhakakgolo gomme o feleletše ka khutlo.



Ke eng seo o tla se bonago kua akwareamo?

Akwareamo e bulwa nako mang?

E tswalelwwa nako mang?

Ba bagolo lefa bokae go tsena?

Bana ba sekolo ba lefa bokae go tsena?



Tlotlontšu

A re baleng mantšu gomme le theeletše medumo.

Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

segā	tolfeini
selā	founo
seba	lefelo

Mantšu a  
tlwaelo  
bontši  
hwetša  
swara


mang	bana
neng	bagolo
bjang	bogela





A re boleleng

Bolela le mogwera wa gago ka phoustara ye  
e lego letlakaleng la 78.




Na phoustara e re botša eng?  
Ke mang yo o naganago gore a ka kgahlwa ke go bala phoustara yeo?  
Bana goba ba bagolo? Lebaka?  
Ke diphoustara dife tše dingwe tše o di bonego?  
Ke tshedimošo efe ye nngwe ye re ka e hwetšago mo diphoustareng?



A re ngwaleng

Dira sediko go lentšu le le hlalošago hlapi.

Mahlaodi



Hlapi **ye nnyane** e tšabile.

Sebatahlapi se segolo sa meno a bogale sa re lebelela.

Hlapi ye talalerata e fetile.

Tolfeine ye kopana e fofetše ka ntłe ga meetse.

Disili tše dintši di tokaetša dibolo ka dinko tša tšona tše ditelele.

Bjale ngwala o itlhaloše. Bolela gore o lebelega bjang.  
O yo motelele goba yo mokopana? O yo mokoto goba  
yo mosesenyane?

A re ngwaleng








Letšatšikgwedi:



Lapologa

Mpša ye e timetše. Bolela le mogwera wa gago gore ke  
mpša ye bjang. Dira phoustara ye e hlalošago mpša gore batho  
ba kgone go e nyaka. Bolela gore ke ye bjang, e ikwa bjang le gore e dira medumo ye mebjang.  
Efa mpša leina. Bolela gore ba leletše mang mogala ge ba ka hwetša mpša.



## MPŠA YE E TIMETŠEGO

Ke ye bjang

E ikwa bjang ge e lla. E lla bjalo ka

Leina la yona

Ge o ka hwetša mpša ye, hle leletša  
(Ngwala leina la gago)

Nomoro ya mogala wa ka ke

Ge o ka hwetša mpša ya ka, o ka e tliša mo  
atreseng ye. (Ngwala atrese ya gago)





A re boleleng

Lebelela seswantsho sa mmadi wa ditaba. Bolela ka ditaba tše o naganago gore o tla bolela ka tšona.



A re baleng

Tše ke ditaba tše di tšwago  
Serapeng sa Diphoofolo sa Pilanesberg. DITABA Labobedi lb Lewedi.



Maabane sehlopha sa bana ba sekolo se gorogile Serapeng sa Diphoofolo sa Pilanesberg ka pese.

Ba tlile go bona ditau, ditshukudu le diphoofolo tše dingwe tša **lešoka**.

Bana ba bone ditlou di **elwa** ka dinaka tša tšona.

Ge Motswaledi Motau a **bogetše** ditlou di enwa meetse, o ile a bona segwagwa se sennyane se setala. O ile a leka go **swara** segwagwa fela a relela a gobala letsogo. Morutiši wa gagwe o ile a mo iša kliniking.

Motswaledi o ile a **hwetše** segwagwa se sennyane se setala ka kanapeng ya gagwe.



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala kuranta. Araba dipotsišo tše.  
Gopola go thoma lefoko ka **tlhakagolo** gomme o feleletše ka khutlo.



Bana ba be ba le Lešokeng la Diphoofolo la Pilane ka letšatšikgwedi lefe?

Hlaloša tatelano ya ditiragalo yeo e dirilego gore Motswanaledi a ye kliniking.

La mathomo o



Ka morago a

Bofelong a



Tlotlontšu

A re baleng mantšu gomme le theeletše medumo.  
Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



lešoka	bogetše	lwa	hwetša	ditaba
lešaka	sepetše	lwala	hwela	ditlou
lešole	gobetše	lwela	lehwaſa	ditau



A re ngwaleng

Dira sediko go mantšu ka moka ao a lego ka lebaka le le fetilego.  
Thala mothalo go nyalanya mantšu a lebaka la bjale le a lebaka le le fetilego.



hweditše	lekile	bone	lebeletše	tlile
fihlile	bogetše	tšere	lebelela	tšea
hwetša	etla	bogela	bona	leka
reletše	botšiſitše	botšiſa	tla	fihla



A re direng .....

Itirele ditaba ka se se diragetšego  
maabane. Dira nke ke wena mme gaditaba  
wa thelebišene. Begela babogedi ditaba.



A re ngwaleng .....

Ngwala mafoko ka lebaka le le fetilego.  
Ka morago o a ngwale ka lebaka le le tlago.



**Mabaka**

Ke ya sekolong.

Maabane ke ile

Gosasa ke tla ya

O nwa dihlare tša gagwe.

Maabane

Gosasa

Re bogela thelebišene.

Maabane

Gosasa



A re ngwaleng .....

Diriša ditsebjana go laetša  
seo ba se bolelagoo.



Ba latetšwe  
go ya sekolong.

Lili o rile,





Letšatšikgwedi:



Ke lapile.

Sam o rile,

## Poleloseboledi

Rati o rile,

Re ya peseng.



O mogwera  
wa ka wa  
potego.

Boati o rile,



Lapologa

Lebelela seswantšho se sa tlou e enwa meetse.  
Hlalošetša mogwera wa gago gore o bona eng.



### Na tlou e nwa meetse bjang?

Sa pele e gogela meetse ka pogong ya yona.

Ka morago ya tsenya pogo ya yona ka molomong  
wa yona.

La mafelelo ya budulela meetse ka molomong wa  
yona.





A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng


Bala pukutšatši ya Motswaledi ya mabapi le leeto la gagwe la go ya kua Serapeng sa Ditlou sa Addo.

Dumela Pukutšatši

14 Mopitlo 2015

Lehono e be e le letšatši le le kgethegilego mo go nna.  
 E be e le **letšatši la ka la matswalo la bosenyane** gomme  
 morutiši wa ka a re iša Serapeng sa Ditlou sa Addo!  
 Nna le bagwera ba ka, Boati le Lebo, re be re thabile kudu.  
 Re bone ditlou tše dintši. Gape go be go na le tlowaná.  
 E be e le ye botsanyana. Ge re dutše fase gore re je, ke ile ka  
 rola dieta tša ka ka gobane ke be ke eswa. Kgabo ya go **seleka**  
 e ile ya tla gomme ya utswa seeta se sengwe sa ka. Ke ile ka boela  
 gae ka seeta se tee fela.  
 Ke be ke **thabile** ge ke fihla gae ka gobane ke ile ka kgona go ja  
**khekhe** ya ka ya letšatši la matswalo.

Motswaledi





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala pukutšatši. Araba dipotšišo tše.

Gopola go thoma lefoko ka tlhakakgolo gomme o feleletše ka khutlo.

Na bana ba be ba le kae?

Ba be ba le kua

Motswaledi o lahlegetšwe ke eng kua serapeng?

O lahlegetšwe ke

Na se mo lahlegetše bjang? Ke mang yo a se tšerego?

Na go diragetše eng ka lenaka la tlou?

Motho yo mongwe o le utswitše

Na ke ka lebaka la eng Motswaledi a be a thabetše go fihla gae?

O be a thabetše



Tlotlontšu

A re baleng mantšu gomme le theeletše medumo.

Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

utswa	puku	seleka	botsana
utswitše	kua	selepe	motsana
latswa	dula	sego	lerotsana



Mantšu a  
tlwaelo  
manaka  
rola  
utswa



A re ngwaleng

Thala mothalo go nyalanya mantšu a lebaka la bjale le a lebaka le le fetilego.

tlile	lebeletše	utswitše	tšere	ema	bona	ile
-------	-----------	----------	-------	-----	------	-----

jele	tšea	bone	lebelela	etla	utswa	eme
------	------	------	----------	------	-------	-----



## A re direng

Ekiša gore Motswaledi, o diragaletšwe ke eng kua Serapeng sa Ditlou sa Addo. Dumelela yo mongwe wa bagwera ba gago gore a itire kgabo.



## A re ngwaleng

Nyalanya mantšu a a lego ka go lepokisi le lepinki le mantšu a maleba a ka go lepokisi le letala go bopa lefoko.

Ge o tlogela dieta tša gago kua nokeng

Ge o dira mošomo wa gago wa gae

Ge o robala ka pela

Ge o bapala ka mollo

O tla swa.

O tla fihla sekolong ka nako.

Kgabo e tla di utswa.

Morutiši o tla go reta.



## A re ngwaleng

Ngwala seo o tla se dirago beke ye. Fapanya dipuku le mogwera wa gago go bona gore na go na le matšatši ao mo go ona le dirago dilo tše di swanago.





Letšatšikgwedi:



Lapologa

Eba le pukutšatši sebaka sa matšatši a mane. Ngwala ka boso le ditaba tše dingwe. Thoma ka go ngwala dintlha tša lehono. Ngwala ka tša ka moso le tša letšatši le le latelago go fihla o fetša pukutšatši ya gago.

Dumela Pukutšatši

Letšatšikgwedi



Dumela Pukutšatši

Letšatšikgwedi



Dumela Pukutšatši

Letšatšikgwedi



Dumela Pukutšatši

Letšatšikgwedi



MORUTIŠI: Saena  Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela poskarata gomme o bolele ka seo o se bonago.



## Dumela Tumišo

Ke gopotše gore o ka rata go amogela poskarata ye. Ke e rekile nako yela re ile Gold Reef City kua Gauteng.

Re ile motseng wa Gauteng wa go tlala muši le mebila ya mekotikoti. Re bone Soccer City. Lona ke lepatlelo la dipapadi le legolo kudu. Le kgona go rwala batho ba palo ye e ka bago 90000. Batho ba bantši ba ka bogela kgwele ya maoto le rugby ka go ona.

Kua Gold Reef City re ile ra tsena ka moepong wa leswiswi wa boteng bja go iša kudukudu. Go be go le leswiswi kudu.

Re ile ra swanelwa ke go diriša dithotšhe gore re bone. Ka morago ga fao re ile ra yo namela melekramo. Ke ile ka goeletša ka gobane o be o dikologa ka lebelo le legolo kudu.

O ka re o ka kgona go tla le rena letšatši le lengwe.

Motswala wa gago

Thati



Tumišo Motau

Stand I2 Steve Biko Rd

Soweto

South Africa

3219





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala poskarata. Araba dipotšišo tše.  
Gopola go thoma lefoko ka tlhakakgolo  
gomme o feleletše ka khutlo.

Na Thati o ngwalela mang?

Thati o

Ke dilo dife tše pedi tšeо Thati a di bonego?

Na go be go le bjang ka gare ga moepo?

Na Thati o ngwadile neng poskarata?

Na o ile a ipshina?

Ke ka lebaka la eng o realo?



Tlotlontšu

A re baleng mantšu gomme le theeletše medumo.  
Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



thotšhe

goeletša

mmila

swara

tšhemo

boeletša

mmoto

swere

tšhela

poeletšo

mmele

leswiswi



A re ngwaleng

Tsenya tš goba olo goba ana goba hl goba mm mo mantšung a gore  
a nyalelane le seswantšho se se nepagetšeego.



goelete

ila

sek

nok

le ak


MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re ngwaleng

Nyalanya mantšu a a lego ka lepokisaneng la nngele le ao a lego ka go mmagoja.



Ke ile ka goeletša ka gobane

Go be go le leswiswi kudu ka fao

Pula e be e ena fela

re ile ra diriša dithotšhe.

go be go sa tonye.

melekramo o be o dikologa ka lebelo kudu.



A re ngwaleng

Bala poskarata gomme o feleletše mafoko a.

leswiswi

segolo

legolo kudu

botse kudu

boteng

Soccer City ke lepatlelo la dipapadi le \_\_\_\_\_.

Re be re nametše melekramo wa leotwana le \_\_\_\_\_.

Ka morago re ile ra tsena ka moepong wa \_\_\_\_\_ bja go iša.



A re ngwaleng

Kgetha gomme o dire sediko go lentšu le lepinki goba le letalalerata go natefisa polelo. Mantšu a a dirišwa go hlahoša batho goba dilo. Ya mathomo e dirilwe.



Morutiši wa **lešoko**/**sehlogo** o boletše le mosetsana wa go **tshwenya**/**yo bohlale**.

Koloi ye **kgolo**/**nnyane** e be e sepela mo mmileng wo o **homotšego**/**tletšego**.

Monna yo **mosesane**/**a nonnego** o kitimišitše kolobe ye **nnyane**/**kgolo**.

Mosetsana yo **mobotse**/**a befilego** o tsene mo ntlong **ya ditšhila**/**ye e hlwekilego**.

Tšhengwana ye **botse**/**ya ditšhila** e be e tletše dimela tše **di hwilego**/**phelego**.



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng


Ngwala mafoko a gago ao ka ona o hlalošago  
motho goba selo.

Handwriting practice lines for the sentence "Ngwala mafoko a gago ao ka ona o hlalošago motho goba selo."



A re ngwaleng

Ngwalela bagwera ba gago ba 2 diposkarata.  
Ba anegele ka seo o se bonego leetong la lena ka pese.



Handwriting practice lines for the sentence "Ngwalela bagwera ba gago ba 2 diposkarata. Ba anegele ka seo o se bonego leetong la lena ka pese." Below the lines is a photograph of a soccer stadium filled with spectators, with a large vuvuzela being held up in the foreground.

Handwriting practice lines for the sentence "Ngwalela bagwera ba gago ba 2 diposkarata. Ba anegele ka seo o se bonego leetong la lena ka pese." Below the lines is a photograph of a young girl with her arms raised in excitement, holding a green, yellow, and red flag.



A re boleleng


Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

## Ka moka re ile ra boela gae


Sehlopha sa Oketšo se ile sa boa ka setimela. E be e le setimela se setelele kudu. Setimela se be se sepela ka go **iketla** fao tsela e kobegago gona, gomme ge se kgokologa mo dithabeng se be se kitima ka **lebelo**. Setimela se ile sa re robatša ka moka.



Sehlopha sa Boati se ile gae ka Gautrain. Mdi Makwela o be a otlela setimela. E be e le setimela se **sekopana** se sesehla. Se be se kitima ka lebelo go fetiša ditimela ka moka. Boati a re o be a thabile kudu go namela setimela se. O ile a kwa nke o sepelwa ke dilo ka maleng ka lebaka la lethabo.



Sehlopha sa Mogoroši se boile ka pese ye serolane. Tsela e be e tletše mekotikoti gomme pese e sepela e šikinyega. Ka nako ye nngwe e be e šikinyega kudu, mola ka ye nngwe e be e **šikinyega** gannyane. Ka moka re be re **tšhogile** ge re fologa.



Ba bangwe ba rena ba boetše sekolong ka kariki ya **ditonki**. Kariki e be e le ye khubedu ya go phadima. E be e sepela ka go nanya gomme e lla ditshipi ge e sepela. Re be re thabile ge re bona matšoba a mabotse le mehlare ye metala ge kariki e ntše e sepela ka go **iketla** re eya gae.



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala kanegelo. Araba dipotšišo tše.

Senamelwa	Se be se lebega bjang?	Se be se sepela bjang?	Bana ba be ba ikwa bjang?
	Kopana le tshehla	Ka lebelo kudu	Thakgetše




Tlotlontšu

Hlopha mantšu a, ka matorokising a maleba.



robetše      tlou      bopile      tlala      nametše      tlola  
 sepetše      tau      kgomo      robetše      tala      kgahlega      hlomile  
 kgogo


ralokile





## A re boleleng

Bolela le mogwera wa gago ka  
mehuta ye mebedi ye ya dinamelwa.  
Di dira eng seo se swanago?  
Di fapanha bjang?



## A re ngwaleng

Nyalanya mantšu a a lego ka go lepokisi le lepinki le mantšu a  
maleba a ka go lepokisi le leserolane go bopa lefoko.



Setimele se setelele

Gautrain ye kopana ye tshehla

Kariki ya ditonki ye khubedu

Pese ye serolwane

E be e šikinyega mo tseleng  
ya mekotikoti.

E be e lla ditshipi ge e sepela.

E be e kitima ka lebelo le legolo.

Se be se sepela ka go iketla mo  
tseleng ye e sekamego.

## A re ngwaleng

Thala seswantšho sa phoofolo goba sa mohuta wo mongwe wa dinamelwa.  
Ngwala mafoko a mabedi go e hlaloša goba go o hlaloša.




Letšatšikgwedi:



Na dilo tše ke tša eng? Bolela gore di swana le eng, gomme ka morago o nyalanye lentšu le seswantšho se se nepagetšego.



nkwe
tlou
tau
thutlwa
tšhukudu
pitsi
tolfeine
oktopase
hlapi
pela
phenkwini
sili



# A re ngwaleng kanegelo






A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng



## Matseno

Ka ema leporogong gomme ka bogela ditlou di enwa meetse. Ditlou tše pedi di be **di elwa** ka dipogo tša tšona.

## Mmele

Ka pela ka bona segwagwa se sennyane se setala. Ke ile ka tšea sephetho sa go se lelekiša.

Ge ke ntše ke **kitimiša** segwagwa ke ile ka relela ka wela ka **mole teng**. Ke ile ka kgoboga letsogo ka thoma go tšwa madi.

## Mafelelo

Morutiši wa ka o ile a nkiša ngakeng. Ngaka o ile a **roka** ntho ya ka, gomme a ba a ntshaba ka **tšhwaana**, gomme a mpofa ka lešela la go thekga letsogo.



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala kanegelo. Araba dipotšišo tše. Gopola go thoma lefoko ka tlhakagolo gomme o feleletše ka khutlo.




Na Motswaledi o be a dira eng mo matsenong a kanegelo?



Na Motswaledi o ile a ikgobatša bjang?

Na ngaka e ila ya dira Motswaledi eng?



Na o nagana gore Motswaledi o ile a ikwa bjang ge a le kua ngakeng?



Tlotlontšu

A re baleng mantšu gomme le theeletše medumo.

Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

tšhwaana	ngaka	meetse	leako	ntsoša
maano	ngame	leeba	meago	ntšeela
maatla	ngena	neetša	meepo	ntoma



A re ngwaleng

Dira sediko go se re se jago.

naka

nama



Dira sediko go se e lego mmala.

tala

tlala



Dira sediko go se re sa kgonego go se ja.

lešela

lešetla



# Ke ngwala ka ga ditaba tša ka



A re boleleng

Bolela ka ditaba tša gago.  
Botša bagwera ba gago ka ditaba tša go tšwa gae.  
Bolela ka kanegelo yeo o ka e ngwalago.



Na o ile go ngwala ka eng mo matsenong?  
Na o ile go ngwala ka eng mo mmeleng?  
Na o ile go fetša kanegelo ya gago bjang?



A re ngwaleng

Matseno

Mmele

Mafelelo



A re ngwaleng

Thoma go ngwala kanegelo ya gago mo.  
E bale, o e lokiše, gomme o e ngwale ka pukung ya gago.




Lapologa

Sega letlakala le le latelago. Dira puku. Ngwala leina la puku mo bokantleng bja puku.  
Ngwala leina la gago ka fase ga leina la puku, ka gobane ke wena mongwadi wa kanegelo.  
Thala seswantšho mo bokantleng bja puku. Ngwala kanegelo ya gago gomme e be le matseno,  
mmele le mafelelo.






## LETLAKALA LA KA MORAGO



### KA GA MONGWADI

Ngwala leina la gago.



Mengwaga ya gago.

Mo o dulago gona.

8

## LETLAKALA THALA SESWANTŠHO MO

Ngwala leina la puku mo.



KGATO YA 2. Menomotholong wamantsho

Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la gago (o mongwadi).

1



5

4

Ngwala mmele wa kanegelelo ya gago mo le mo letlakaleng

letlakaleng la 5.



4

Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la puku mo.





Ngwala leina la puku mo.



Ngwala mmele wa kanegelo ya gago mo le mo letlakaleng  
la 3.

2

Ngwala leina la puku mo.



Feleletša kanegelo ya gago.

7

3

9




Thoma go ngwala kañegelo ya gago mo le mo  
letlakaleng la 2.

Ngwala goré go diréga eny mañelélong a kañegelo ya gago.

Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la puku mo.



## Morero wa 4: Tikologo ya rena

## Kotara ya 2: Dibeke 5–8

### 49 Tau le legotlo 104

Go bala le tekatlhaologanyo (kanegelo)  
Go ngwala: Go kgetha karabo ye e nepagetšego (Tekatlhaologanyo)  
Go bolela: Segal mepopo/ diphaphete tša menwana gomme o di šomišetše go bolela kanegelo ya tau le legotlo.

### 50 Tau ye kgolo le legotlo le lennyane 106

Tšhomisopolelo: Fetolela dipudula tša polelo di be polelosebole. Medumo: Mantšu ao a felelagu ka moselana wa ile). Tšhomisopolelo: Malatodi Tšhomisopolelo: Maswaodikga. Go ngwala: Ngwala karata ya go leboga, o e romele go motho yo a kilego a go thuša.

### 51 Mmutla le khudu 108

Go bala le Tekatlhaologanyo (kanegelo)  
Tšhomisopolelo: Ngwala mafoko go laetša ditlhalošo tše di fapanago le ditumatshwano.

### 52 Lebelo la diphofolo 110

Go bolela: Bolela ka ga dithai tše di filwego  
Go ngwala: Ngwala mafoko go bontša gore go be go direga eng mathomong, mmeleng le mafelelong a kanegelo ya mmutla le khudu.  
Tšhomisopolelo: Ngwala mantšu ao a ngwadilwego ka bokopana ka botlalo.  
Lapologa: Papadi ya go ralokwa papetleng

### 53 Letšatši le phefo 112

Go bala le Tekatlhaologanyo: (Kanegelo)  
Medumo: oo, f, tš, th, j

### 54 Phadišano ye kgolo 114

Go bolela: Ekiša tiragalo ya kanegelang ya letšatši le phefo.  
Go tla direga eng ge kanegelo e ka bolela ka phefo le pula?  
Tšhomisopolelo: Dira didiko mo madiring.  
Go ngwala: Ngwala lefoko ka se sengwe le se sengwe sa

diswantšho. (lebaka la letšweledi)  
Hlaloša diswantšho di laetša digato tša ngwedi.

Thala ngwedi Mošupologo wo mongwe le wo mongwe kgwedi ye, gomme o bolele gore o kqatong efe.

### 55 Oketšo o namela paesekela 116

Go bala le tekatlhaologanyo: (kanegelo)  
Medumo: Iw, tsw, gw, ph, kh, ts, tš, le, tse

### 56 Oketšo o nametše paesekela 118

Go bolela: Ekiša tiragalo ya kanegelo.  
Tšhomisopolelo: Nyalanya mahlaodi le maina.  
Tšhomisopolelo: Ngwala mafoko a lebaka la lefetile, thoma ka "Maabane...".  
Tšhomisopolelo: Tlatša dikgoba ka makgokamong ao a filwego go laetša gore selo ke sa mang.  
Kemedi ya go bonwa: Bala seo Oketšo le Ann ba se boletšego, gomme o ngwale nomoro ya maleba ya lefelo le lengwe le le lengwe mo mmepeng. (go nyalanya dikgopolole tshwantšho ka dithalwa).

### 57 Oketšo o hlwekiša tikologo 120

Go bala le tekatlhaologanyo: (kanegelo le phoustara)  
Medumo: f, th, tš, hw  
Tšhomisopolelo : Mahlaodi

### 58 Letšema la go hlwekiša 122

Go bolela: Boledišanang ka mokgwa wo ka wona le ka hlwekišago sekolo sa lena.  
Go ngwala: Ngwala temana ka ga sekolo sa lena.  
Tšhomisopolelo: Ngwala mahlaodi ao a tlogetšwego ka go šomiša ao a filwego. Ngwala makgokamong mo dikgobeng go laetša gore selo ke sa mang.  
Go ngwala: Dira phoustara ya go laetša bana gore ba tle ba thuše go hlwekiša sekolo.

### 59 Go rutha ka boteng bja lewatle 124

Go bala le tekatlhaologanyo: (kanegelo)

### 60 Ka fase ga lewatle 126

Go bolela: Ekiša kanegelo.  
Tlotlontšu: ts, ng, tw, kg, tl, bo, le  
Go ngwala: Feleletša kanegelo.  
Go bolela: Laetša dihlogo gomme o botše mogwera wa gago gore ke ka lebaka la eng ntlha ye nngwe le ye nngwe e le bohlokwa.

### 61 Lefase la ditšhošwane 128

Go bala le tekatlhaologanyo: (temana ya go fa tshedimošo)  
Medumo: Aroganya mantšu ka dinoko.  
Medumo: Modumo ng wo o kwagalago ge re bitša nk go swana le ka go "nko".

### 62 Tše dingwe ka ga ditšhošwane 130

Hlaloša seswantšho  
Tšhomisopolelo: Ngwalolla mafoko ka lefetile. Thoma ka "Maabane".  
Go ngwala: Go dira sediko go lekgokasediri la maleba.  
Tšhomisopolelo: Go araba potšišo ye: Ke eng? Dikgoba di tlatšwa ka "ke".  
Lapologa: Thala difahlego, go bontša maikutlo a lethabo, pefelo, go nyama le go makala.

### 63 Ka ga go bala 132

Go bala: Ahlaahlang mohuta wa dingwalo.  
Tlotlontšu: aroganya mantšu ka dinoko.

### 64 A re ngwaleng kanegelo 134

Go bolela: Bolela ka ga baanegwa ka mo kanegelang. Bolela gore ke eng ye o e ratilego kudu ka ga kanegelo.  
Go ngwala: Ngwala puku ya kanegelo, o šomiša thempleiti ya disegwa.

### Pukuntšu ya ka 137






A re boleleng

Makgolo wa Boati o anega nonwane ya gagwe ye a e ratago.  
Lebelela diswantšho gomme o bolele gore o nagana gore  
kanegelo e ka ga eng.



A re baleng

### Tau ye kgolo le legotlo le lennyane



Ka letšatši le lengwe legotlo le lennyane la tsoša tau borokong ka phošo. Tau ya rora ya re, "Ke tsošitšwe ke legotlo le lennyane. Ke tla fihlola ka lona."

Tau ya gatelela mosela wa legotlo ka borofa bja yona bjo bogolo. "Aowa hle, Morena Tau," gwa tswinya legotlo. "Hle, ke a rapela, o se ke wa nja. Ke legotlonyana fela."

"O bolela nnete," gwa rora tau. "O yo monnyane kudu go ka tlatša mpa ya ka."

"Ke a leboga, Morena Tau," gwa tswinya legotlo. "Ka le lengwe la matšatši ke tla go thuša."

"Ha ha ha!" gwa rora tau ye kgolo. "Legotlonyana le lennyane le le swanago le wena bjalo, le ka thuša tau ye maatla bjalo ka nna bjang? Ke kgoši ya diphoofolo tšohle. Ke kgoni go ithuša ka bonna."


Ya re ka letšatši le lengwe tau e dutše e sepelasepela, ya wela ka molabeng wa motsomi. "Thušang!" ya goeletša. "Ga ke kgone go tšwa. Ke tantšwe."

Legotlo le lennyane le kwele tau. La kitimela molabeng la re, "Ke tla go thuša!"

"O yo monnyane kudu go ka nthuša," Tau ya rora.

Legotlo le lennyane la thoma ka menonyana a lona go rathaganya molaba diripana tše dinnyane.

Ka nakwana tau ya tšwa ka molabeng. Ya myemyela ya re, "O ka no ba o le legotlo le lennyane fela o na le thušo ye kgolo!"





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala nonwane gomme o kgethe  
karabo ye e nepagetšego.

Na nonwane e bontšha eng?

- |   |  |
|---|--|
| A | Go bonolo go dira tau lešilo.                |
| B | Ga go nyake gore o be yo mogolo go ka thuša. |

Ke ka lebaka la eng tau e ile ya goelela?

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| A | E be e nyaka gore mongwe a e thuše.  |
| B | E be e nyaka gore legotlo le sepele. |

Na tau e ile ya nagana eng ge e bona legotlo?

- |   |   |
|---|---|
| A | E be e nagana gore legotlo ga le tsebe gore le ka e thuša<br>bjang. |
| B | E be e nagana gore legotlo ke le lennyane kudu go ka e thuša.       |

Bjale ngwala karabo ya gago ya potšišo ye:

Na re ka ithuta eng ka nonwane ye?



Mantšu a  
tlwaelo  
lokile  
molaba  
tswinya



Lapologa

Sega mepopo ye, e bee  
mo menwaneng ya gago  
gomme o e diriše go  
anega nonwane ya Tau le  
Legotlo.

O tla hwetša mepopo ye kua  
mafelelong a puku



# Tau ye kgolo le legotlo le lennyane



A re ngwaleng

Ngwala seo tau le legotlo di se botšanego. Diriša maswao a ditsebjana.



Hle, o se ke wa ntša,  
Morena Tau. Ke tla  
go thuša letšatši le  
lengwe.

Legotlo le rile, "

"

Tau ya re, "



Tlotlontšu

Bala mantšu o theeletše medumo.

Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.




O legotlonyana le  
lennyane kudu. O ka se  
kgone go nthuša.

tswiňya	sepetše	swaregile	nyakile	kwele
tseňya	gobetše	robegile	dirile	bone



A re ngwaleng

Nyalanya mantšu a ka godimo le malatodi a ona ao a lego  
ka mothalong wa ka tlase.



nona	kgolo	telele	tabile	befile
kopana	tota	botse	nnyane	nyamile



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Ngwala mantšu ao e lego malatodi lefokong le lengwe le le lengwe.  
Re go diretše mohlala.

E be e le letšatši la go fisa gomme tau ye nnyane ya bona legotlo le legolo.

E be e le letšatši la go tonya gomme tau ye kgolo ya bona legotlo le le le nnyane.

Tau ye nnyane e be e fokola gomme legotlo le legolo le na le maatla.


Tau e be e le bofefo gomme legotlo le le boima.

Motsomi yo a lokilego o ile a thea molaba wa go swara tau ye mpe.



A re ngwaleng

Ngwalela motho yo a go thusitšego karata ya tebogo. Ka pele mo karateng ngwala molaetsa wo mokopana. Ka gare ga karata bolela gore motho yoo o go thusitše bjang.





A re boleleng

Na makgolo wa gago o go anegela dinonwane?  
O ile go bala nonwane ye makgolo wa Tumišo a  
ratago go e anega. Lebelela diswantšho ka moka  
gomme o bolele seo o naganago gore nonwane e  
bolela ka sona.



A re baleng





### Mmutla le khudu

Kgalekgale Mmutla le Khudu ba be ba dula mmogo ka sekgweng se setala. Khudu ye khunong e be e sepela ka bonya kudu gomme mmutla o be o phela o e sega. Ka letšatši le lengwe Mmutla wa re go Khudu, "Etla re bone gore ke mang yo a nago le lebelo go feta." Khudu ya dumela gomme Mmutla wa segela godimo. Diphoofolo tšohle tša tla go bogela lebelo.

Mmutla wa kitima ka lebelo gomme ka pela wa ba o šetše o le kua pele ga khudu. Wa lebelela morago gomme wa se kgone go bona Khudu ka gobane e be e le kua morago kudu.


"Khudu e bonya kudu," Mmutla wa akanya.  
"E tla tšea nako ye telele go fihla mo. Ke ya go ikhutša gomme ge ke bona Khudu e etla,  
ke tla kitima ka lebelo gore ke thope lebelo."  
Mmutla wa kanama gomme wa swarwa ke boroko.

Ge o dutše o robetše wa kwa diphoofolo tše dingwe di goeletša ka lethabo.





Letšatšikgwedi:



O ile wa nagana gore o a lora. Gomme ya re ge o tsoga  
wa lemoga gore Khudu e kgauswi le mothalo wa phenyo.  
Mmutla wa kitima ka lebelo kudu gomme wa se kgone go  
swara Khudu. Khudu e be e šetše e thopile lebelo.

Bala nonwane. Araba dipotšišo. Lentšu la mathomo le thome ka **tlhakakgolo**.  
Gopola go feleletša ka **khutlo**.

A re ngwaleng




Ke mang yo a thopilego lebelo? Ka lebaka la eng?

Ke bomang ba ba bego ba tlide go bogela lebelo?

Na Mmutla o ile wa ikhutša kae?

Efa nonwane ye hlogo ye bose.



**Tlotlontšu**

Bala mantšu. Re a ngwala go swana fela a na le ditlhalošo tša go fapano.  
Šomiša mantšu a go ngwala mafoko go laetša phapano ya tlhalošo.  
Mohlala: letlakala la pampiri letlakala la mohlare

fihla	bona	noka	sekolo
fihla	bona	noka	sekolo



Mantšu a  
tlwaelo

gantši  
khunong  
neng  
sega



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

# Lebelo la diphoofo




A re direng

Bolela le mogwera wa gago ka ga dithai tše gomme le bolele gore ke phoofolo efe ye go bolel wago ka yona.



Ke kgona go opela gabose.  
Ke kgona go fofela kua gae.  
Ke nna mang?



Ke kgona go sepela ka bonya.  
Ke rwala ntlo ya ka mo ke yago gona.  
Ke nna mang?

Ke kgona go kitima ka pela le go tabogela godimo. O kgona go ka nnamela.  
Ke nna mang?

Dithai



Ke kgona go loma ka tlogela lebolela. Gape ke dira todi. Ke nna mang?



A re ngwaleng

Ngwala lefoko le tee le bohlokwa ka seo se diragetšego mo matsenong, mmeleng le mafelelong a nonwane ya Mmutla le Khudu.



Mo matsenong

Mo mmeleng

Mo mafelelong



A re ngwaleng

Ngwala mantšu a ka botlalo.  
Mohlala:  
weno – wa geno

mme	gomme
tšatši	
kgomo tša ka	
ina la ka	

Go hunyetša

weno	
beno	
wešo	
wagwe	



Letšatšikgwedi:



Lapologa

## Modirišotaelo



Phadišana le mogwera wa gago. Dikološa sente. Ge e le hlogo sepela dikgato tše 2, gomme ge e le mosela boela morago ka kgato e I. Bala se se ngwadlwego mo polokong ye o emego go yona, gomme o dire se e se bolelago.



THOMA MO



Opa diatla.



Bolela  
lentšu le le  
thomago  
ka E.



Bolela lentšu  
le le nago le O.



Tokaetša  
phensele  
monwaneng wa  
gago.

Bolela lentšu  
le le nago  
le K.

Bolela lentšu  
la medumo ye  
meraro.

Bolela lentšu  
le le nago le  
medumo ye  
mebedi.

Bala  
lentšu le:  
myemyela

Efa lelatodi  
la lla.

Bolela lentšu  
le  
le nago  
le medumo ye  
mene.

Bolela gore  
o nyaka go  
ba eng ge o  
gola.

Ponya  
Mahlo o  
myemyele.

Bolela  
lentšu le le  
nago le tala.



Ntšha leleme  
la gago.



Bolela  
letšatši  
leo le tlago  
ka morago  
ga Labone.

Bolela lentšu le le  
nago le tše.

Bolela  
Letšatšikgwedi la  
lehono.

Bolela letšatši le le  
tlago ka morago ga  
Mošupologo.

Bolela  
lentšu leo  
le nago  
le B.

Šupa kua  
morago ka  
phaposing.

Peleta leina la  
gago o thome  
ka tlhaka ya  
maf elelo.

FETŠA MO



Bolela  
lentšu leo  
le nago  
le B.



# Letšatši le phefo



A re boleleng

Ye ke nonwane ye e ratwago ke makgolo wa Boati. Lebelela diswantšho gomme o bolele gore o nagana gore kanegelo e ka ga eng.



A re baleng




## Letšatši le phefo

Ba re kgalekgale phefo e kile ya foka ka maatla toropong yohle. Mehlare e ile ya sekama gomme mafastere a šikinyega. Phefo e be e ikgantšha kudu. Ya re, "Ke na le maatla le go feta mehlare. Gape ke na le maatla a go feta le a Letšatši!"



Letšatši la tšwa ka morago ga maru gomme la re, "Aowa, Phefo. Ke na le maatla go go feta."

"Etla re bone gore ke mang yo a nago le maatla go feta," Phefo ya bolela. "Ke tla thoma," ya bolela. "Bona gore ke na le maatla bjang. Ke tla dira gore monna yola a apole jase ya gagwe."



Phefo e be e tšutla ebile e tšubutla ge ntše e foka ka maatla go fihla mehlare e sekama. Monna a ngamela jase ya gagwe a e tsirimetša gomme a re, "Ke omile ka phefo."

Letšatši la tšwa ka morago ga maru. La itshegela fela gomme dilo tšohle tša ruthela. "Ee," a bolela monna.



"Go ruthetše bjale." Letšatši le phadima le go feta. "A mehlolo!" a realo monna. "Ke a swa, e re ke apole jase ye ya ka." Letšatši la myemyela gape gomme la re, "Ke nna mofenyi!"



Mantšu a  
tlwaelo  
ema  
foka  
gagwe  
toropo



Are ngwaleng

Araba dipotšio tše.

Lentšu la mathomo le thome ka **tlhakakgolo**. Gopola go feleletša ka **khutlo**.

Baanegwathwadi mo nonwaneng ye ke bomang?

Go diragetše eng ge phefo e be e foka?

Go diragetše eng ge letšatši le be le hlabile le phadima?

Ke mang yo a ka fenyago ge pula e ka tsenela phadišano? Efa lebaka.



Tlotlontšu

Bala mantšu o theeletše medumo.

Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.




<b>toropo</b>	<b>foka</b>	<b>tšutla</b>	<b>ruthela</b>	<b>jase</b>
<b>poo</b>	<b>folo</b>	<b>tšola</b>	<b>ithuta</b>	<b>jele</b>
<b>phooфolo</b>	<b>fofa</b>	<b>tšela</b>	<b>motho</b>	<b>dijo</b>

# Phadišano ye kgolo



A re direng

Wena le bagwera ba gago, ekišang letšatši, ngwedi,  
phefo le pula go bontšha gore ke mang yo maatla go feta.  
Gopolang go ba le yo mongwe yo a aperego jase.



A re ngwaleng

Dira sediko go madiri. Madiri ke mantšu ao a bontšago go  
dira selo. Re go diretše mohlala.

**Madiri**

kitima	thutha	gopola	ethimola	watšhe
leino	otlela	ngwala	bala	tšea
raga	sekolo	bapala	robala	mabele
diphooftolo	pula	phefo	bula	sepetše



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho se sengwe le se sengwe.



1.

2.

3.

4.



Letšatšikgwedi:



Bala ka ngwedi le letšatši, gomme o anegele mogwera  
wa gago gore o bona eng.



### Letšatši le ngwedi

Ngwedi o na le dibopego tša go fapana ge o dikologa lefase. Ngwedi o fetoga bjalo ka gobane ge o dutše o sepela letšatši le hlabela dikarolo tše di fapanego tša wona. Re diriša maina a go fapana ge re hlaloša ka mokgwa wo ngwedi o lebegago ka gona ka dinako tša go fapana.

Ngwedi wo o tletšego	Ngwedi wa seripagare	Ngwedi wa bora	Ngwedi wo mofsa




Araba dipotšišo tše. Lentšu la mathomo le thome ka **tlhakakgolo**.  
Gopola go feleletša ka **khutlo**.

Na o bona ngwedi wa mohuta mang bošegong bja lehono?



Lebelela ngwedi Mešupologong ye mene mo kgwedding ye. Thala sebopego sa wona nako ye nngwe le ye nngwe.

--	--	--	--





A re baleng

### Paesekela ye mpsha

Buti wa Oketšo, Rati, o filwe mpho ya paesekela ka letšatši la matswalo a gagwe ge a fetša mengwaga ye lesome. E be e le paesekela ya go phadima ye khubedu. Oketšo o be a duma gore nkabe le yena a na le paesekela ye botse bjalo ka ye. Ka Mokibelo wo mongwe Oketšo a kgopela Rati gore a mo adime paesekela. O be a nyaka go yo namela paesekela le Ann. Rati a mo kgopela gore a e hlokomele.


Oketšo le Ann ba sepele ka gare ga mehlašana, ka tlase ga mehlare ye metelele, ba tshela noka ka leporogo la kota. Naga e be e le ye botse ebile e talafetše.

Ka morago ga go tshela leporogo ba bona ditlakala tše dintši le mapotlelo ao a thubegilego. Ka pejana gwa thoma go ba boima kudu gore Oketšo a sepele ka paesekela.





Letšatšikgwedi:



Go be go na le mapetlelo a mantši le digalase tše di pšhatlegilego mo fase. Oketšo wa batho, a rwala paesekela a leba gae. Ge a fihla gae a kgopela Rati gore a mo thuše go lokiša thaere.



A re ngwaleng

Araba dipotšišo tše. Lentšu la mathomo le thome ka tlhakagolo. Gopola go feleletša ka khutlo.

Na Oketšo o be a nametše paesekela ya mang?

Ke eng seo se phontshiitšego thaere?

Na o ile a iša paesekela kua gae bjang?

Na o nagana eng ka batho ba go lahlela ditlakala mo gongwe le mo gongwe?



Tlotlontšu

Bala mantšu o theeletše medumo. Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



Mantšu a tlwaelo  
duma  
godimo  
tlase  
tshela

lesome	phadima	botse	phontšha
lesolo	phela	motse	bontšha
lesetša	phukubje	mokgotse	kgantšha

# Oketšo o nametše paesekela



A re direng

Ekiša Oketšo ge a kgopela Rati gore a mo adime paesekela. Laetša Oketšo le Ann ba nametše dipaeskela. Bontšha ka fao Oketšo a rwalago paesekela ka gona go ya gae gore a botše Rati gore leotwana la morago le phontshitše. Bontšha gore Rati o itšeng ge a bona paesekela ya gagwe.



A re ngwaleng

Re thaletše leina mo lefokong le lengwe le  
le lengwe. Bjale dira sediko go mantšu ao a  
hlaolago leina.

Maina le  
mahlaodi

Maina ke mantšu ao a  
fiwago batho goba dilo.  
Tlhaolo e hlaloša gore  
batho le dilo di bjang.

E be e le paesekela ye khubedu ya go phadima.

Oki o otletše ka tlase ga mehlasaña ye metala.

O ile a otlela ka tlase ga mehlare ye metelele.

O ile a tshela leporogo le lekopana.

O ila a bona thaere ye koto.

O otletše godimo ga lepotlelo le letala.



A re ngwaleng

Ngwalolla mafoko a, gomme o a thome ka Maabane.  
Diriša mantšu a, go go thuša.

nametše

lebeletše

sepetše

tshetše

tšere

O namela paesekela ya gagwe.

Maabane o

Ke bona digalase tše di pšatlegilego.

Maabane ke

O tšeа paesekela ya gagwe.

Maabane o

O lebelela thaere ye e phontshitšego.

Maabane o



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Tlatša dikgoba tše ka mantšu a a latelago go bontšha gore  
dilo tše ke tša bomang: ya, wa, sa, wa.


## Lekgokamong

Paesekela ____ Rati	Puku ____ Oketšo	Mma ____ Phuki
Mpša ____ Boati	Apolo ____ morutiši	Pene ____ Mogoroši
Mosela ____ tau	Seeta ____ Sam	Koloi ____ tate





Bala seo Oketšo le Ann ba se  
boletšego ge ba be ba feta mafelo  
a fapanago ao a lego mo mmepeng.  
Ngwala nomoro ya lefelo le lengwe  
le lengwe mo mmepeng. O  
diretšwe la mathomo.

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Etla re eme re reke senotšididi.                          |
| 2 | Bona gore dilo tšohle di botse ebile ke tše ditala bjang. |
| 3 | Tsela ye e a sekama ya ba ya fapoga kudu.                 |
| 4 | Ai! Bona ditlakala le digalase tše di thubegilego.        |
| 5 | Leporogo le le se ke la wela fase.                        |
| 6 | Ke tla swanelo go otlela ka tlhokomelo mo tseleng.        |



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



### Letšema la go hlwekiša

Oketšo le Ann ba boditše  
morutiši wa bona ka ditlakala  
tšeо di lego kua nokeng.  
Morutiši wa bona o ile a re ba  
laletše bana ba bangwe gore  
ba ba thuše go hlwekiša phaka.  
Ba ile ba Bea phoustara kua  
sekolong. Bana ba 24 ba ile  
ba tla go thuša go hlwekiša.  
Ba ile ba topa mapotlelo ao a  
thubegilego, dithini le dipampiri  
ka moka.



Lebelela phoustara ye e  
dirilwego ke Oketšo le Ann.

Bana ba rata go phela le go bapala mo mafelong  
ao a hlwekilego.

Ga re rate diphaka tša ditšhila.  
Thuša go hlwekiša mo kgauswi le noka.  
Anke renaka moka re sware diphaka  
tša renaka hlwekile.

### Tsenela letšema la go hlwekiša.

Yo mongwe le yo mongwe o tla fiwa matute a  
dienywa le disangwetše.

Neng? Ka Mokibelo 2! Hlakola ka iri ya 10  
Kae? Phaka ya Moretele.

Pese e tla le bušetša gae ka iri ya bobedi.





Letšatšikgwedi:



Tlotlontšu

Bala mantšu o theeletše medumo.

Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



ditšhila	lefelo	hlwekiša	thuša
tšhila	mafelo	hlwekile	thopa
tšhemo	bofelo	hlweka	thala



A re ngwaleng

Araba dipotšišo tše. Lentšu la mathomo le thome ka tlhakagolo. Gopola go feleletša ka khutlo.

Ke mang yo a thušitšeego Oketšo go dira phoustara?

Na Oketšo le Ann ba ile ba kwana go dira eng?

Na o nagana gore e be e le kgopolو ye botse gore ba tope ditlakala?  
Ka lebaka la eng?

Nako ya go hlwekiša e thomile nako mang?



A re ngwaleng



Dira sediko go lentšu leo le hlalošago bana.  
O diretšwe mohlala.

Mahlaodi

Mosetsana yo monnyane o topile dithini.

Mošemane yo mogolo o thušitše go hlwekiša phaka.

Mosetsana yo mobotse o be o nyaka go thuša.

Mošemane yo motelele o be a re segiša.

Bašemane ba bakopana ba fihlile setšheladitlakala.






## A re boleleng

Na mphato wa lena o ka dira eng go hlwekiša sekolo? Bolela gore ke dikarolo dife tša sekolo tše di lego ditšhila. Bolela gore o ka beakanya bjang letšema la go hlwekiša sekolo sa lena.



## A re ngwaleng



Ngwala temana ka sekolo sa lena. Bolela gore ke mafelo afe ao a swanetševo qo hlwekišwa.



## A re ngwaleng

bohubedu

segolo

motele

Ngwala mahlaodi ao a  
tlogetšwego. Somiša mantšu a  
qore a qo thuše.



Thati o nametše mohlare wo

Phuki o apere borokqo bjo \_\_\_\_\_.

Sekolo sa bona ke se \_\_\_\_\_.



Letšatšikgwedi:



Are ngwaleng

Feleletša mafoko a ka mantšu a go bontšha gore dilo tše ke tša  
batho ba ba fetago motho o tee. O filwe mohlala.

Dipuku <b>tša</b> basetsana	Dipuku __ bosesi	Dikopano __ barutiši
Dimpša __ bašemane	Dikoloi __ barutiši	Diyunifomo __ baoki
Mesela __ diphoofolo	Ditsebe __ ka	Mapotlelo __ masea



Lapologa

Lebelela phoustara ya Oketšo. Bjale dira phoustara  
ye ka yona o laletšago bana gore ba tlo thuša go  
hlwekiša sekolo.



# Go rutha ka boteng bja lewatle



A re boleleng

Rakgolo wa Boati o rata go anega kanegelo ya ka fao tolfeine e kilego ya pholosa bophelo bja gagwe ka gona. Lebelela diswantsho ka moka gomme o bolele gore o nagana gore kanegelo ye e ka ga eng.



A re baleng



## Tolfeine e pholosa motho

Ge ba sa le ba bannyane Rakgolo wa Boati le mogwera wa gagwe, Moloto, ba be ba tlwaetše go thinya go fihla tlase go boteng bja lewatle. Go be go na le sekepe sa bogologolo kua tlase ka lewatleng. Go be go na le mabenyanbenyane a mabotse a gauta le a silifera ka mo sekepeng.

Ge rakgolo wa Boati a thinya kua tlase ka lewatleng o be a apara khosetshumo ya go thinya ye e bitšwago "satu ya meetse" go šireletša mmele wa gagwe. Gape o be a dirisa tanka ya moyo gore a tle a kgone go hema ge a le kua tlase ka lewatleng.


Ka letšatši le lengwe rakgolo wa Boati o be a nyaka go ya kua tlase fao go lego sekepe, fela Moloto a re, "Aowa, anke re se yo thinya lehono. Go tla pula ya matlakadibe."

"Ke bone ketwane ye koto ya gauta. Ke nyaka go yo e tsea. Re tla hwetša tšhelete ye ntši ka yona," A realo rakgolo wa Boati.

"Pula ya matlakadibe e tlo na mo metsotsong ye lesomehlano. Ga go a bolokega" A realo Moloto.


Le ge go le bjalo rakgolo wa Boati a theogela tlase gomme Moloto yena, a mo emela sekepeng.

Rakgolo wa Boati a bona ketwane gomme a šitwa ke go e bofolla. A goga a ba a epa ka menwana ya gagwe, gomme ya bofologa. Gona ka nako yeo, tanka ya moyo ya rakgolo wa Boati e be e batametše go fela. O ile a rotoga a swere ketwane ya gauta. Moloto o be a šetše a ile. Pula ya matlakadibe ya thoma go na.





Letšatšikgwedi:



Rakgolo wa Boati a swara ketwane ka maatla a dutše a leka go rutha fela maphoto a lewatle a be a le a magolo kudu. O be a tšhogile a bona gore o tlo kgangwa ke meetse. Ketwane ya gauta e be e le boima ka fao matsogo a gagwe a lapa. A lahlela ketwane fase.

"Thušang, hle, anke mongwe a nthušel!" a goeletša, gomme go be go se motho yo a kwago.

Ka morago a kwa modumo wo mobose kudu. E be e le modumo wa tolfeine. Tolfeine ya thuthela kua rakgolo wa Boati a lego gona gomme a kgon a go itshwarelala ka lefegwana la tolfeine. Tolfeine ya tsea rakgolo wa Boati ya mmušetša kua lebopong.

Ya re ge rakgolo wa Boati a phologile, tolfeine ya sobelela meetseng ya ba ge e ile.

"Ke a leboga. O pholositše bophelo bja ka," Rakgolo wa Boati a goeletša ka lethabo.



A re ngwaleng

Araba dipotsišo tše. Lentšu la mathomo le thome ka **tlhakakgolo**. Gopola go feleletša ka **khutlo**.

Baanegwathwadi ke bomang mo kanegelong ye?



Mantšu a tlwaelo

hle  
leboga  
theogela  
thuša

Ke ka lebaka la eng Moloto a se a emela rakgolo wa Boati?

Ke ka lebaka la eng rakgolo wa Boati a be a nyaka go theogela kua botlaseng bja lewatle?

Rakgolo wa Boati o boetše bjang kua lebopong?

# Ka fase ga lewatle



A re direng .....

Diragatša kanegelo ya Rakgolo wa Boati le tolfeine. Ke mang yo a tla bago Rakgolo wa Boati? Ke mang yo a tla bago Moloto? Ke mang yo a tla bago tolfeine ye e pholositšego bophelo bja Rakgolo wa Boati?



Tlotlontšu

Bala mantšu o theeletše medumo.

Šomiša mantšu a 5 go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

**Mahlaodi**



botse	leboga	mang	bose
gabotse	lebopo	bjang	botelele
mobotse	leboto	goreng	bothata



A re ngwaleng

Ipone o le Rakgolo wa Boati. Ngwala ka seo se go diragaletšego. Re go thometše kanegelo.



Moloto o mpoditše gore ke se ke ka thinya lehono fela ke be ke nyaka ketwane ya gauta. Ke be ke dutše ke tseba gore pula ya matlakadibe e tlo na fela ka no theoga. Ge ke namelela ke swere ketwane ya gauta ...

Bjale ipone o le tolfeine. Ngwala ka seo o se bonego le ka seo o se dirilego. Re go thometše kanegelo ya tolfeine.

Ke be ke thutha kua tlase maswikeng ka gobane ke bone gore pula ya matlakadibe e etla. Ka pela ka bona monna ka ketwane ya gauta. O be a goeletša a kgopela thušo.



Letšatšikgwedi:



Lapologa

Bolela le mogwera wa gago ka ga dilo tše di fapanego  
tseo bathinyi (divers) ba di hlokago ge ba le kua tlase ka  
meetseng. Bolela gore ke ka lebaka la eng ba swanetše go ba le  
dilo tseo ka moka.



Tshupu  
ya go hema

Maske  
O go thuša go bona kua  
tlase ka meetseng

Tanka ya moyo  
E go fa moyo ge  
o le kua tlase ka  
meetseng

Lepanta le boima  
Le go dira boima  
gore o dule kua tlase ka  
meetseng

Sutu ya meetse  
E swara mmele  
wa gago o  
le borutho

Maphegwana  
A go thuša go  
thutha ka pela





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.

A re baleng

**Ditšošwane di theogetše**

Na o be o tseba gore ditšošwane di dula mmogo? Na o be o tseba gore ditšošwane di kgaogana hlogwana ya tšie?



Ge o ka šala morago mohlala wa ditšošwane, o tla hwetša dijo ka thokong yela. Kua mafelelong o tla hwetša sehлага.

**Šala morago mohlala wa ditšošwane**

Ge tšošwane e hwetša dijo e dira tsejana gore tše dingwe di e šale morago. Ka moka di šala tsejana e tee morago, ya go ya kua dijo di lego gona. Ditšošwane di rata dijo tše di nago le swikiri bjalo ka jeme goba swikiri. Gape di ja mašalela a dijo tše re di tlogelago re sa di phutha kua gae. O tla di bona di kgobokanetše dijo.

**Leka se**


Bea pampiri e na le dijo kgauswi le sehлага sa ditšošwane. Ema gore ditšošwane tše dingwe di hwetše dijo tše. O tla bona ditšošwane di dutše di oketšega di šala morago tsejana yona yeo. Šutiša dijo. Na ditšošwane di di šala morago?

Na go diragala eng ge o šutiša dijo?

Ka morago ga go šutiša dijo, ditšošwane di dula di sa šetše morago tsejana ya kgale. Go tše a nako pele di ka dira tsejana ye nngwe.

**Ka lebaka eng?**

Ge tšošwane e bona dijo, e tlogela monkgo wo itšego go šupetša tsejana ya go ya kua dijong. Ditšošwane tše dingwe go tšwa kua sehlageng di nkgelela monkgo wo, gomme tša o šala morago.





Letšatšikgwedi:



### Are ngwaleng

Bala gape tshedimošo ka ga ditšhošwane gomme o kgethe karabo ya maleba.

Na kanegelo e bolela ka eng?

- |   |   |
|---|---|
| A | E fa tshedimošo ka ga ditsejana tša ditšhošwane.      |
| B | E re botša ka fao re ka fedisago ditšhošwane ka gona. |
| C | E re botša gore re ka hwetša ditšhošwane kae.         |



Ke ka lebaka la eng re swanetše go bea dijo kgauswi le sehlaga sa ditšhošwane?

- |   |                                    |   |                                   |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| A | Gore ditšhošwane di hlakahlakane.  | C | Gore ditšhošwane di dire tsejana. |
| B | Go thibela tsejana ya ditšhošwane. | D | Go bolaya ditšhošwane.            |

Ge tšhošwane e hweditše dijo, na e tla botša tše dingwe bjang gore di hwetše dijo tšeо?

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| A | Di a lebelela gomme tša šala tšhošwane yeo morago. | C | Di nkgelela dijo mo pampiring.                               |
| B | Di a kitima go fihla di hwetša dijo.               | D | Di nkgelela monkgo wo o tlogetswego ke tšhošwane ya mathomo. |

Na o nagana gore ditšhošwane di a hlokamelana? Ke ka lebaka la eng o realo?



### Are ngwaleng

Bala mantšu gomme o theelsetše medumo.

Aroganya mantšu go ya ka dinoko. O diretšwe mohlala.

**Modumo ng wo o kwalago ka go nk**

monkgo      nkgela      nko

bona	tsejana	ditšhošwane
bo/na		
dijo	pejana	ditšhabeng
šala	kgojana	botšabelo

Mantšu a  
tlwaelo  
sehlaga  
tsejana  
tšhošwane

# Tše dingwe ka ga ditšhošwane



A re boleleng

Lebelela tsejana ya ditšhošwane mo sekolong gomme o thale seo o se bonago. Ka morago o hlalošetše mogwera wa gago seo o se bonago.



A re ngwaleng

Ngwalolla mafoko a,  
gomme o a thome ka Maabane.

bone

jеле

šetše

Ditšhošwane di šala tsejana morago.

Maabane ditšhošwane di

O bona ditšhošwane di kgobokanetše dijo.

Maabane o

Ditšhošwane di ja dijo tše dibose.

Maabane



A re ngwaleng

Dira sediko go lentšu la maleba.

Lekgokedi

Ditšhošwane **di/e** nyaka dijo.

Pitsi **di/e** nwa meetse.

Boni **ba/o** namela paesekela.

Letšatši **le/e** hlabilo.

Re be **ke/re** lebeletše ditšhošwane.

Ati **ba/o** lapile.

Bana **ba/o** nyaka dijo.

Ditšhošwane **di/e** nyaka dijo.



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Tlatša dikgoba ka go araba potšišo ye: Ke eng?

Re diriša ke mo pele ga  
leina le lengwe le le lengwe  
ge re araba potšišo ye,  
"Ke eng se?"

Ke	apola
	lee
	tšhošwane
	pitsi

	lesea
	peba
	namune
	serurubele

	sethinyi
	legotlo
	sekepe
	kgomo



Ditshošwane di botšana gore dijо di gokae ka go tlogela monkgo mo tsejaneng ya dijо.  
Di dira bjalo ka gobane ga di kgone go bolela. Le rena re ka botša bagwera ba rena se  
sengwe re sa bolele. Se re ka se dira ka difahlego le mahlo a rena. Tlatša lenaneo le.



Ba reng?	Ke befetšwe.	Ke thabile.	Ke nyamile.	Ke maketše.
Mahlo				
Molomo				
Dintšhi				
Sefahlego				
Thala difahlego tša gago.				



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng


Lebelela diswantšho tša dikanegelo tše re di badilego.

Tau ye kgolo  
le legotlo le  
lennyaneTolfeine ya go  
pholološa

Mmutla le khudu



Letšatši le phefo

Ditšhošwane di  
theogetšeOketšo o topa  
ditlakala

A re baleng



Gopola ka ga dinonwane tše o di badilego ka pukung ye.

Ke mohuta ofe wa nonwane wo o o ratilego kudu?

Ke ka lebaka la eng o rata dinonwane tše dingwe mo pukung ye. Di nomore.

Thoma ka I go laetša nonwane ye o e ratilego kudukudu, go ya go 4 ya  
nonwane ye o e ratilego gannyane.Na o ratile "Tau ye kgolo le legotlo le lennyane", goba "Letšatši le phefo"?  
Goba "Mmutla le khudu?" Ge go le bjalo gona o swanetše go ba o rata go  
balela go itloša bodutu.Na o kgethile "Tolfeine e a pholološa" goba "Boati o a hlwekiša" goba "Lefase la  
Ditšhošwane"? Ge go le bjalo gona o swanetše go ba o rata go balela go nyaka  
tshedimošo.



Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bala kanegelo. Araba dipotššo tše. Lentšu la mathomo le thome ka **tlhakakgolo**. Gopola go feleletša ka **khutlo**.



Ke kanegelo efe ye o e ratilego kudukudu?

Ke eng seo o se ratilego ka kanegelo ye?

Ke kanegelo efe ye o e ratilego gannyane?


Ke eng seo o sego wa se rata ka kanegelo yeo?

Na o rata go balela go nyaka tshedimošo goba go itloša bodutu?



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Arola mantšu go ya ka dinoko tša ona. Šomiša mantšu a 5 go ngwala maſoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



kanegelo	tshedimošo	lehabo
ka/ne/ge/lo		
anegela	tshelela	thabela
naganela	tshebafa	thabiša

Mantšu a  
tlwaelo  
bobedi  
bone  
boraro  
mathomo

# A re ngwaleng kanegelo



A re direng

Bolela le mogwera wa gago ka ga kanegelo yeo o e ratilego kudukudu. Bolela ka ga baanegwa ba kanegelo. Bolela gore ke eng seo o se ratilego kudukudu ka kanegelo yeo. Na kanegelo e go file tshedimošo?

Rulaganya go ngwala kanegelo ya gago.

A re ngwaleng



Na e tla bolela ka eng?

---



---



---



---



---

Na baanegwathwadi ba gago e tla ba bomang?

---



---



---



---



---

Na o tla fa tshedimošo efe?

---



---



---



---



---



Lapologa

Sega letlakala le le latelago. Mo khabareng, ngwala leina la puku. Ngwala leina la gago ka tlase ga leina la puku ka gobane o mongwadi. Thala seswantšho mo khabareng. Ngwala kanegelo ya gago ye e nago le matseno, mmele le mafelolo.






## LETLAKALA LA KA MORAGO



### KA GA MONGWADI

Ngwala leina la gago.



Mengwaga ya gago.

Mo o dulago gona.

## LETLAKALA THALA SESWANTSHO MO

Ngwala leina la puku mo.



KGATO YA 2. Mena mo methalong wa morontho

KGATO YA 3. Steppon mo lelahorong le

Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la gago (o mongwadi).

KGATO YA 1. Seg a go methalong thwii ka morago go go steipola puku up gago

KGATO YA 1. mene mo methalong wa morontho



Ngwala mmele wa kanegelelo ya gagao letlakaleng la 4.



Ngwala mmele wa kanegelelo ya gagao letlakaleng la 5.



Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la puku mo.



Ngwala leina la puku mo.



Thoma go ngwala kanegelo ya gago mo letlakala la 3.

Ngwala leina la puku mo.



Fetša kanegelo ya gago.



Tswela pele ka kanegelo ya gago mo.

Ngwala goré go diréglie enq mafeléloing a kanegelo ya gago.

Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la puku mo.



Letšatšikgwedi:

# Pukuntšu ya ka

A  
a

G  
g

B  
b

H  
h

C  
c

I  
i

D  
d

J  
j

E  
e

K  
k

F  
f

L  
l

# Pukuntšu ya ka

M  
m

Handwriting practice lines for the letters M and m.

S  
s

Handwriting practice lines for the letters S and s.

N  
n

Handwriting practice lines for the letters N and n.

T  
t

Handwriting practice lines for the letters T and t.

O  
o

Handwriting practice lines for the letters O and o.

U  
u

Handwriting practice lines for the letters U and u.

P  
p

Handwriting practice lines for the letters P and p.

V  
v

Handwriting practice lines for the letters V and v.

Q  
q

Handwriting practice lines for the letters Q and q.

W  
w


Handwriting practice lines for the letters W and w.

R  
r

Handwriting practice lines for the letters R and r.

X - Z  
x - z

Handwriting practice lines for the letters X-Z and x-z.



*Dinoga le dillere  
Sega dibaledi tše tša  
Dinoga le Dillere.*

